


Clouvis Hugues

(1851-1907)

*Fiéu de Menerbo
Enfant terrible de marsiho*

pèr Tricò Dupuy



C.I.E.L. d'Oc

Prefaci

Perqué Clouvis Hugues?

Pode pas me classa demié li Felibre Rouge, mai aguère uno grando curiousita pèr aquel ome que fuguè deputa de Marsihò, à la Bello-de-Mai, quartié mounte nasquère.

Segur que Clouvis Hugues es un persounage forço pivelant pèr soun biais de parla. Ome publi tambèn ome d'oustau escriguè proun de pouèmo pèr sa femo e si chatouno. M'aurié proun agrada de lou rescountra...

Aguè uno vido di mai treboularello entre sa Prouvènço e Paris, entre si discours pouliti enfiouca, soun engajamen e si pouèmo tant delicat.

Se maridè emé uno femo que i'anavo bèn: éu tuiè en duèl un marrit journalisto que perseguissié sa femo de marrit papafard; elo, Jano, tuiè dins lou Palais de Justiço lou deteitivo que la difamavo.

Aquéu parèu tant espetaclous s'ameritavo un pichot estudi, subre tout que Clouvis, lou bon Clouvis nous leissè quàuqui belli pajo en lengo nostro que fuguèron jamai reculido. Mourriguè bèn trop lèu!

T. D.

**“La liberta pèr principe,
L'Egalita coume mejan,
La Fraternita coume amiro “**

Identita :

Noum : *HUGUES*

Pichot noum : *Clouvis, Ubert*

Nascu lou : *3 de novèmbre de 1851*

à : *Menerbo (Vau-Cluso)*

Naciounalita franceso

Proufessioun : *journalisto*

Péu : *castan*

Iue : *marroun*

Taio : *1,66 m*

Signe particulié : *caro criblado de pichoto verolo*

Lou 3 de novèmbre de 1851, lou pichot Clouvis nais à Menerbo, pichot vilajoun de la Vau-Cluso, perdu sus l'Uba dóu Leberoun.



Lou clouchié de Menerbo

Fiéu de Celestin lou mounié, e de Roso Tempier, sa pichoto enfanço se debano dins soun vilage natau mounte si gent an un moulin à farino, sus li ribo dóu Cauloun (o Calavoun), riéu fraire de la Durènço, que travesso Ate e Cavaïoun.



Visto de Menerbo

Aqueste moulin, lou Castelet, es estraordinàri:

Martigny, 1é de Setembre 1892

Lou Castelet

Ei pas que fugue grand, mai l'ame,
Lou moulin mounte siéu nascu,
Dins lou vounvounet dis eissame
Mai que dins lou brut dis escut

La chambreto, que s'amoulouno
Souto la plueio e dins lou vènt,
Ris en durbènt sa fenestrouno
A l'aubeto lindo que vèn.

I'a 'no téulisseto dessouto,
Crebassado coume un valat,
Ounte dos rodo, tóuti routo,
Laisson lis aragno fiela.

Li gràndi branco banarudo,
Dins l'estiéu, quand tout s'espandia,
La tènon tant bèn escoundudo
Que dirias quasimen un nis.

Lou quitère, aucelet voulaire,
Sènso fouesso alo, e tout soulet;
Mai, quand pantaie de ma maire,:
Siéu sèmpre lou meme aucelet.

Ei pas que fugue grand, mai l'ame,
Lou moulin mounte siéu nascu,
Dins lou vounvounet dis eissame
Mai que dins lou brut dis escut.

O! D'aquéu nis! Sabe d'arlèri
Que soun nascu dins de castèu:
Quouro saran au cementèri
Saran-ti pu riche que ieu?

Ei pas que fugue grand mai l'ame,
Lou moulin mounte siéu nascu,
Dins lou vounvounet dis eissame
Mai que dins lou brut dis escut!

Entre Menerbo e li Baumeto
Fai soun panpan tout risoulet:
Bèn que s'auboure sèns tourreto,
Li gènt li dien « lou Castelet »

Lou noum musiquejo e m'agrado,
La rimo sautejo à l'entour:
Ié dèu veni dóu tèms di fado,
Quand viravo pèr lou Segnour.

Tenès, lou viéu enca coumo èro,
Poulidounet à faire gau,
Emé li cavalié de guerro
Que tabason à soun pourtau.

Lou mouine s'amouro à la fiolo;
Lou bon mounié, galoi jouvènt,
Porge un pau de bren à la miolo
Que i'adus lou blad dóu couvènt.

E deforo, sout li platano
Ounte ausis lou ventoulet,
La marquiso de Cremejano
Se fai bressa pèr si varlet.

Ei pas que fugue grand, mai l'ame,
Lou moulin mounte siéu nascu,
Dins lou vounvounet dis eissame
Mai que dins lou brut dis escut.

Plus de sóudard o de marquiso!
Mai la dindouleto, au printèms,
Voulastrejo dins la remiso;
E lou pichot nis ei countènt.

Lis aucèu canton sa preièro,
L'aubeto siavo dis soun laus,
Dins lei grand roucas de l'ausiero,
Que pendoulon souto lou baus.

Li flous rison coume de bouco,
Dins lou matin fres e daura;
L'abiho s'entorno à sa souco,
Vers lei piboulo, au bord di prat.

Pèr que lou merle se ié pause,
La font s'aubouro vers lou cèu;
Dins l'oumbro plourouso di sause,
L'aiguelo clarejo au bournèu.

E pièi amount, sus lou gruiaire,
Pròchi dóu vòù di cigaloun,
I'a la chambreto ounte, pecaire!
Mouriguè ma grand Madeloun!

Ei pas que fugue grand, mai l'ame,
Lou moulin mounte siéu nascu,
Dins lou vounvounet dis eissame
Mai que dins lou brut dis escut!

I'a tambèn li platano encaro,
Quihado dre davans l'oustau,
Emé soun oumbro verdo e claro
Que se duerb coume un ventau.

Lis aman, pèr-ço qu'an l'èr fièr
De l'obro de nòsti bèu mort;
An sa racino dins la terro
Pas tant que l'an dins nòsti cor.

Un bouscatié qu'a fa fourtuno
Pico à la porto un jour de mai:
Devrias bèn me n'en vendre uno;
- Ei de bon bos, lou pagarai!

La móuturado anavo gaire;
La famiho tenguè counsèu.
Nòsti bràvis aubre! que faire ?
Quand sias paure, l'argènt es bèu.

Mai fau, se la móuturo manco,
Prene lou marrit tèms coume ei;
E restè 'mé tóuti si branco,
L'aubre qu'avien planta li vièi!

Ei pas que fugue grand, mai l'ame,
Lou moulin mounte siéu nascu,
Din lou vounvounet dis eissame
Mai que dins lou brut dis escut!

I'a de marrias qu'ei pas de crèire
Que siegon tant desnatura:
Avien vougu rauba mi rèire
De l'aigo que lou fai vira.

Mi rèire avien la car soulido:
Garo i gusas, richas o noun!
E sabe de vièi en bastido,
Que n'an garda lou bon renoum.

Dins l'estiéu, lou Cauloun se pauso;
Lou soulèu dardaio e lou béu:
Pèr l'adurre dins la resclauso,
Partien plus qu'emé si fusiéu!

E se dins li draiolo estrecho
Eron passa li maufatan
Tambèn, anas, l'aurien aducho,
L'aigo que ié fasié de pan!

Ei pèr acò que, sout la colo
Ounte soun jamai revengu,
Lou Cauloun fai vira la molo,
Quand l'estiéu l'a pas tout begu.

Ei pas que fugue grand, mai l'ame
Lou moulin mounte siéu nascu,
Dins lou vounvounet dis eissame
Mai que dins lou brut dis escut!

Li rèire an bèn fa, cambarado!
Ié diéu gramaci de m'agué
Pourgi lou nis e la becado
Quand l'auceloun espeliguè.

Cado fes qu'un pantai m'encanto
E qu'ai besoun d'un bon soulas,
Es èli que soun amo canto,
Dins lou silènci d'un bouscas.

Eron aqui, sus quauco cimo,
Dins leis aubre dóu moulinet,
Quand preniéu ma proumiero rimo
E moun darnié parpaionet.

Quand ié revène emé ma Jano,
Au Castelet tant agradiéu,
Tout ço que me fasié chavano
Se fai cant de glòri pér iéu.

I'anarai, avans de me jaire
Mounte nous fau tótis ana
Respira l'amo de moun paire
Dins leis iéli qu'a samena!

Ei pas que fugue grand, mai l'ame,
Lou moulin mounte siéu nascu,
Dins lou vounvounet dis eissame
Mai que dins lou brut dis escut.

L'oustau peirenau es arouina, paure, mousse, pamens tout de long de sa
vido, lou brave Clouvis restara forço estaca à-n-aqueste pichot moulin.

La vido proun duro e dificilo dóu tèms d'aquéu tèms, la famiho se

decido, emé li dous enfant (Clouvis a agu uno pichoto sorre, Margarido, e un pichot fraire, Lucian), de s'istala à la debuto de 1860 à Veleroun (Vau-Cluso) mounte lou paire pren en cargo un moulin d'òli sus li ribo de la Sorgo que lis aigo soun mai aboundouso.



Lou moulin de Veleroun

Es à sa maire que lou pichot Clouvis legis si proumié pouèmo.

Soun paire, un republican de la bono, avié segui lis idèio de Francès-Vincèns Raspail (1) (1794-1878) qu'ero un óupousant à Napouleoun III e au Parti de l'Ordre.

La jouinesso de noste defensour di liberta, marcado sus lis idèio de soun paire, se debano dins l'esperit catouli de sa maire. D'uni dison que servié la messo...

Maugrat li dificulta d'argènt, si gènt lou mandon pamens pèr perseguis estudi, au Pichot Semenàri de Santo-Gàrdi di Champ, à Sant-Deidié, proche Carpentras. Sa maire pantaiavo de n'en faire un prèire...

Au coulège se ligo d'amista emé Fèlis Gras, soun einat de sèt an, que finissié sis estudi e que l'assoustè de-longo. Aquesto amista perdurè, soulido e fortó, tout de-long di bataio poulitico vo même pèr li proumiéris aventuro felibrenco.

«Es pas poulit moun ami Clo-Clo.... Soun amo es bello» (Fèlis Gras)

Clouvis es un escoulan espetaclos, que gagno tòuti li pres d'eicelènci, li pres vo lis accessit de versioun e tèmo latin, de versificacioun latino, de geougrafia, d'aritmetico, de sintàssi franceso e d'istrucioun religiouso.

Restara pamens forço marca, touto sa vido pèr l'educacioun estrecho e piouso, maugrat lou marrit souveni que gardara dóu Semenàri, que l'educacioun clericalo i'agrado pas tant qu'acò.

Segur que li règlo soun proun sevèro: leva à 4-5 ouro, preguiero, aigo e pan se. Tóuti li dissate, lis escoulan se devon counfessa...

Pamens lou pichot Clouvis n'en sort bèn saberu.

En 1867, en Itàli Giuseppe Garibaldi (2) avanço sus Roumo. Coumbatènt pèr l'Unita Italiano emé si Camiso Roujo, es batu à Mentana pèr l'armado de Napouleoun III que soustèn lou Papo Piò IX.

L'óupinioun publico es contro l'Emperaire. Clouvis manjo dins si sege an e, en aqueste jour, au Semenàri, devèn soulidàri de Garibaldi. Li superior dòu coulège s'alarmon, prenon pòu e lou punisson. Clouvis viéu acò coume uno injustiço e s'escapo pèr ana se recata dins l'oustau de si gent.

Quàuqui tèms après, lou paire de Clouvis óutèn uno plaço dins l'aménistracioun à Marsiho e la famiho fai sant-Miquèu. Aqui, pèr agué quàuqui dardèno de mai, dono Hugues courduro de sa.

Clouvis qu'es em' éli, rintro dins un pensiounat religious coume mèstre d'estudi. Mai a ges d'autourita emé lis escoulan e li parènt an ges de fisanço en aquéu pichot jouvenome imbarbu. Lou direitor ié counseio de metre la soutano pèr parèisse se mai afourti e Clouvis assajo, mai soun cor rèsto rouge...

Si mèstre i'avien predi uno bello carriero eclesiastico, mai cargara la soutano que tres mes...

Souto-diacre à La Trenita, bèn lèu, jito sa raubo sus un bouissoun «dins li colo dòu Leberoun» pèr travaia encò d'un courtié de coumèrci de blad.

«*Souto la crisalido negro, i'avié un parpaïoun rouge*»

Aquélis annado de paureta ié durbiran lis iue sus li misèri dòu pople.

«Aviéu 17 an, trop de péu, ges de dardèno, e tóuti mis ilusioun»

En 1868, uno semano que bramavo la fam mai que de coustumo, intravo dins un journau pèr la porto de service. Es à Marsiho, à la fin de l'Empèri. Lou journau, radicau anti-emperialisto “Le Peuple” que soun cap-redatour es Gustave Naquet. Lou direitor, avié arremarca si talènt d'escrivan e de pouèto. A tout bèu just 17 an quouro se bouto dins la poulemico journalistico e s'enfiòco pèr la poulitico.

«Aquel ome (Gustave Naquet) èro bon coume lou pan que m'avié manca tant souvènt...»

Soun proumier article, un editouriau, fuguè publica lou 20 de juliet de 1870 dins "Les Nouvelles de Provence". Es la debuto dis evenimen revouluciounàri e l'Oustau Coumunau de Marsiho es tengu pèr li radicau.

La guerro es estado declarado pèr Napouleoun III contro lou Rèi de Prusso, lou 19 de juliet de 1870.

Clouvis Hugues fuguè d'aquéli qu'ajudèron Leoun Gambetta à founda lou journau "La République", lou 2 de setèmbre.

Lou regime imperiau es revessa, la Republico es prouclamado lou 4 de setèmbre pèr Gastoun Crémieux (3).

Lou 4 de setèmbre, la Coumuno de Marsiho es declarado, lou 5, la Prefeituro, es preso. Chasco annado, li Marsihés festejaran aqueste anniversàri.

Noste jouine journalisto s'enarto. Emé sa cabeladuro floutejanto e la flamo dins lis iue, aqueste pichot ome brassejant duerb lou courtège di jouine en marcho sus la Coumuno de Marsiho, emé lou drapèu rouge, lou 1é de novèembre. Sa voues baumeludo se saup faire pivelanto.

Lou 1^é de novèembre, un poudé revouluciounàri s'istalo à l'Oustau Coumunau. Lou 4 de novèembre lou Prefèt fai evacua la Prefeituro pèr la Gardo Civico.

A Marsiho, li jouine de mens de 20 an s'acampon dins la jouino Legioun Urbano e se recampon en uno forçò armado revouluciounàri.

«Un sèr, un jouvenome de 19 an, de la caro grelado, di péu espeloufi, nous declamè de vers contro li despoto que faguèron un bèl estrambord: èro un nouvèu vengu demié nautre» (Leo Taxil)

Es à-n-aquéu moumen que Clouvis Hugues foundo "la Voix du Peuple", un nouvèu journau que se dis de la Coumuno.

Lis eleciooun dóu 8 de febrié de 1871 menèron Adóufe Thiers (4), un enfant de Marsiho au poudé.

Gastoun Crémieux, avoucat bèn emparaula, de soun coustat, meno campagno pèr Gambetta (5) emé afougamen, declaro la Coumuno de Marsiho après quauqui treboulun.

Malurousamen, durara que 13 jour e s'acabara emé uno repressioun majo lou 4 d'abriéu pèr lou Generau Espivent de Villeboisnet.

Dóu 23 de mars au 4 d'abriéu de 1871, uno Coumessioune Despartamental coumpausado de 12 mèmbe, presidado pèr Gastoun Crémieux, s'istalo à la Prefeituro de Marsiho.

«Intras encò vostre, prenès vòsti fusiéu noun pèr ataca, mai pèr se defèndre» (Gastoun Crémieux)

A-n-aqueste moumen, lou redatour de "L'Ami du Peuple" et de "La Voix du peuple, Adóufe Royannez présento sa fiho Jano à noste journalisto

pessuga. Se maridaran quauquis annado mai tard...

Lou 28 de mars, tres delega arribon de Paris. Cosnier pren lou contropèd, lou 3 d'abriéu Marsiho es en guerro. Lou Counsèu Municipau s'afoulesis: la chourmo dis insurgènt camino sus la Prefeituro e l'ócupon. La vilo es au pople. Espivent de Villeboisnet declaro lou despartamen di Bouco de Rose es estat de siège. Lou bataioun dóu Generau Espivent de Villeboisnet intro dins Marsiho, lou 4 d'abriéu. Es l'espavènt sus li barricado.

La Prefeituro es boumbardado. L'artiharié es mandado dóu Fort Sant-Micoulau e de la colo de la Gardo. I'aguè mai de 150 mort.

A Paris li troupo de Versaio defilon lou 5 d'abriéu. Thiers, à la tèsto dóu poudé eisecutiéu, óupauso uno repressioun terriblo. Amato la rebelioun emé feroucita souto escampo de travaia pèr la Republico.

A Marsiho, maugrat la censuro sevèro, Clouvis countùnio soun coumbat. Lou 2 de mai, publico un papafard de 19 pajo "Lettres de Marianne aux Républicains" que sara vendu dins tòuti li librairié e li kiosque.

Lis insurgènt soun severamen puni, quauquis un soun depourta au bagno de Caieno. Mai d'un redatour de journau es encarcera au Fort Sant-Micoulau. I'aura 600 arrestacioun, 400 insurgènt soulamen saran relacha.

Lou 14 de jun, sort lou 1é numerò dóu "Vrai Marseillais" emé la partecipacioun de Clouvis Hugues. Lou quotidien pareissira 233 numerò à-de-rèng.

Lou 28 de jun, Gastoun Cremieux es coundana à mort.

Clouvis escriué encaro dins d'ùni journau que parèisson que quauqui numerò: "Le Diogène" vo "La Liberté pour tous".

Ataca pèr lou journau "L'Egalité", respond emé l'afougamen de si vint an. Sara coume acò nouma cap-redatour dóu "Vrai Marseillais".

Lou 29 de jun, escriué un article particulieramen verinous dins "La Jeune République".

Lou 5 de setembre l'endeman de l'anniversàri de la Republico, es arresta. Sort de "La Voix du Peuple" quouro es interpela pèr d'agènt en civi: dins un de sis article avié trata Gambetta de «*charlatan de bas étage*»

Lou bouton dins un fiacre e lou menon pèr èstre empresouna au Fort Sant-Micoulau. Crido sènsa relàmbi: «Vivo la Republico!»

Lou 21 de setèmbre es declara coupable pèr lou premié Counsèu de Guerro d'agué «*pèr voues de presso, cerca à destourba la pas publico e eicita à la guerra civilo; la dicho prouvoucacioun fuguè seguido de ges d'efèt*»

Fuguè Clouvis Hugues que, sènso dardeno, e emé l'ajudo clandestino e amicalo di tipougrafo, se trufè e ridiculisè Espivent dins l'estrambord satiri de si papafard e de si pouèmo.

Es coundana à 3 annado de presoun e 6,000 f d'amendo.

L'embarron à-de-rènd à Marsiho, au Fort Sant-Micoulau (setèmbre 1871), pièi à la presoun Sant-Pèire (nouvèmble de 1871) mounte retrobo Gastoun Crémieux.

Es interna pièi au Castèu de Tarascoun (desèmble de 1871), à la presoun de Sant-Pau de Lioun (febrié de 1872), à l'Oustau d'Arrest de Moulin (febrié de 1872) e à la presoun celulàri de Tours (de nouvèmble 1872 à desèmble de 1873).

«Counеissiéu lou fort pèr i'èstre vengu milo cop pèr counsoula li cambarado.

Lis anave aro rejougne pèr viéure sa vido de misèri e de privacioun e es acò que me faguè vèire aqueste cop lou Fort Sant-Micoulau coume un Infèr merleta mai espaventable, mai segrenous que jamai.

Fuguère escri au gabinet d'escrou. Un ome qu'èro aqui me disié messourgié e coumunard. Triste courage qu'aquéu d'insulta un presounié.

Me meteguè souto lou bras un gros pan de municipioun e un joulié me menè à ma casemato. Eron aqui dedins un trentenau que venguèron à moun davans e me poutounejèron, lis iue gros de lagremo...» (A Jùli Béranger, lou 3 d'avoust de 1873)

Aquéstis annado viscudo en presoun fuguèron pèr éu un vertadié calvàri.

«Moudèste presounié en causo de moun utoupìo, aviéu naturalamen davans iéu tout l'esfraiant proublèmo de la misèri.»

Pamens, un pau mai tard, declarara:

«Ai fa 4 an de presoun pèr la Couumuno, e m'en ounoure!»

Mai tambèn:

«Escriviéu à 20 an dins un journau moudèste que beilejave un article en coulouracioun emé la chaucho-vièio. Ero la sesoun di grapo maduro, de l'amour e di pichòti flour bluio. La presoun me prenguè e m'ensignè la vido, e vaqui! Uno guespo èro dins li pichòti flour, un verme dins li grapo maduro, uno messorgo dins l'amour. Après? Es que tout acò vau la peno d'èstre canta?»



Clovis Hugues

Gastoun Crémieux sara fusiha lou 30 de novèmbre de 1871 à 7 ouro au Pharò.

«Lou matin dóu 30 de novèmbre, à la pouncho dóu jour, fuguère subran reviha pèr un brut de pichot cop baia dins ma taulo. Me revihave, lou brut s'arrêtè e me rendourmiguère.

Quàuquis instant mai tard, lou même brut recoumencè. Sautave à bas de moun lié, e me tancave bèn reviha davans ma taulo. Lou brut se perseguissié. Acò se faguè encaro un cop vo dous, toujour dóu même biais.

Entre me leva, tóuti li matin, me rendiéu, emé la coumplecita d'un brave carcerié, dins la celulo de Gastoun Crémieux mounte m'esperavo uno tasso de café.

Aqueste jour, coume lis àutri jour, fuguère fidèu à neste rendès-vous tant agradiéu. Ai-las! I'avié li sagèu sus la porto de la celulo e pousquère vèire, l'iue acana sus lou trau d'escouto que lou presounié i'èro plus!

Veniéu tout bèu just de faire la coustatacioun que lou brave joulié se boutè dins mi bras, tout bagna de lagremo:

- L'an fusiha aqueste matin, à l'aubo, mai es mort bèn courajousamen.
(letro à Camihe Flammarion)

Li letro que Gastoun Cremieux escriguè en presoun fuguèron reculido pèr Clouvis Hugues.

Clouvis Hugues, dóu tèms de soun empresounamen à Tours, qu'es toujour en camiso, cravato e boutino, lou bon Clouvis escriué de coumèdi pèr li pichot pèr soun amigo Jano Royannez. Auran toujour uno courrespoundènci fidèlo e regulàri. Aquesti coumèdi saran publicado en 1906 pèr si felen, souto lou noum de "Les Joujoux de Théâtre".

Mai après tres annado de gabiolo dèu pamens paga l'amendo de 6.000 f pèr sa liberacioun e coume a ges de sòu, restara empresouna un an de mai: devié èstre libera lou 19 de novèembre de 1874.

Aquesto severita esmouguè l'óupinioun publico e uno campagno grandarasso fuguè menado pèr sa liberacioun. Lou pople demandè sa gràci, qu'ótenguè proun eisadamen, mai sa santa èro devengudo proun fragilo, gastado pèr aquesti quatre annado de croutoun. Dóu tèms de tótis aquélis annado, toujour refusè de demanda sa gràci.

Escriguè pamens mai d'un pouèmo e dóu tèms de soun embarramen, n'aproufichè pèr estudia, travaia e legi li grands autour, lis ecounoumisto e li soucialisto. Sis ami, si counfraire ié mandavon tóuti li jour, li journau que l'enfourmavon de la situacioun poulitico.

Mai ié prusié sèmpre d'escriéure e, meme en presoun, se carcagno pèr edita un journau celulàri: "Le Renferme".

Sa courrespoundènci de presoun es regulàri emé sis ami e si gèns que ié mandon de dardèno.

«Ai ploura mai souvènt qu'à moun tour (...) dins aquesto orro lucho contro lou tèms, contro l'óublit, contro lou souveni de ma jouinesso, contro iéu-meme tant enrebeli! Quant de bèu pantai que lis alo n'en soun toumbado dins lou cisèu de la realita brutalo! Imaginas-vous que de mes entié, à-de-rèng, ai ribeja lou suicide? Ero la souleto porto duberto davans iéu» (letro à Gustave Naquet)

«Utoupisto, presounié en causo de moun utoupò, aviéu davans mis iue tout l'esfraious proublèmo de la misèri (...)

Un matin uno boufado d'èr pur m'arribè: ère libre! Lou grand soulèu de tout lou mounde m'èro rendu pèr lis ome de tóuti li partit... (Poèmes de Prison, 1875).

Tre sa sourtido de presoun, lou 19 de jun de 1875, tourno mai à Menerbo, proche si gènt qu'an croumpa mai lou moulin de soun enfanço. Es d'aqui que fara publica si “Poèmes de Prison”. Pièi, tournara à Marsiho, à la debuto de l'an 1876 pèr reprene sa batèsto pèr la Républico dins lou journalisme e intrara à “L'Egalité”.

Aguènt assaja de publica un nouvèu journau “Le Réveil du Peuple” que fuguè un auvàri, fai un editouriau cade jour, en rimo, sus l'atualita “La Petite Muse” dins “L'Egalité” que sa parucion s'arrestè en avoust de 1876.

Vitour Hugo lou benastrugo e bèn lèu aqueste editouriau se mudara en satiro “La Muse des Dimanches”.

Sènso s'alassa, lucho contro l'Ordre Mourau e lou 30 de novèembre de 1876 sort lou 1é numerò d'un autre nouvèu journau “La Jeune République” que n'en es lou cap-redatour, qu'es peirineja pèr lou bierraire Velten e Vitour Hugo (7). Lou direitor es Amable Chanot que sara elegi conse de Marsiho.

Clouvis Hugues grand amiradou de Vitour Hugo es un “hugolien” dins l'èime. “La Jeune République” es lou proumié journau pouplàri que duerb si pajo is escrivan prouvençau. Aquest journau, ié diran “Le Petit Provençal” lou 1é de mai de 1880...

« Sian la jouino républico; quau dis journau, dis franc; sian sincère coume l'abo, saren tout ço qu'es prougrès, contro tout ço qu'es reculamen, pèr tout ço qu'es aveni, contro tout ço qu'es lou passat. (...) Saren lou journau à 1 sòu; coundisentiren jamai à-n-èstre un journau d'un sòu...»

Noste jouine revouluciounàri (à tout bèu just 25 an) desbarco fin finalo dins la capitalo. A-n-aquesto epoco, li prouvençau despatria restavon à Montmartre o lou Quartié Latin emé Anfos Daudet, Pau Arène, Batisto Bonnet... Clouvis s'acampo tambèn emé sis ami, journalisto, artisto, ome de letro, i reunioun dóu Cafè Voltaire e si coumpan felibre l'ajudaran à-n-edita si pouèmo de presoun.

«Toun ièli pòu s'espeli à coustat de moun gau-galin » (à Jousè Roumanille)

Lou 30 de novèembre de 1876 se marido, à Touloun, emé Jano Royannez la chato d'Adóufe Royannez, direitor de “La Voix du Peuple”,

ancian prouscri de l'Empèri, nascu à Sant-Roumié.

Jano es d'uno grando bèuta e tambèn un escultour talentuous.

Faguèron de-segur un maridage civi e un jouine journalisto, Jóusè Daime escriguè dins un marrit journau ("L'Aigle" qu'es un journau de tendènci bounapartisto) «qu'uno femo que se marido pas à la glèiso es pas digno de pourta la courouno de flour d'arangié...»

De coulèro, Clouvis Hugues prouvoco lou "journalous" en duèl, lou 7 de desèmbre pèr sauva l'ounour de sa jouino mouié. Dins lou bos de Mazargo, un quartié de Marsiho, lou duèl à l'espaso sara fatau à Daime.

Clouvis espaventa, afouli, s'enfugis pèr Gèno, en Itàli. D'aqui, escriguè au Procurour de la Republico que tournara mai en Franço lou jour de soun proucès.

Efeitivamen, quàuqui mes après lou duèl oumicide, se coustituïs presounié, lou 13 de febrié pèr èstre aquita lou 21, pèr la Cour d'Assiso de z-Ais.

Dins aqueste tèms, sa proumiero pèço "Une nuit de Molière" es presentado au Tiatre dóu Gimnase de Marsiho, lou 17 de janvié de 1877.

Mai lou 16 de mai, la criso peto: 363 deputa de l'óupousicioun redigisson "Le Manifeste des Gauches". La campagno eleitoralo es duberto: Clouvis s'adreissara au pople dins soun journau:

«Citouien, perdés pas uno minuto. Agués riboun-ribagno vosto carto d'eleitor. Aguen bèn en pensado que l'escrutin que vai se durbi es lèst à founda pèr toujour la Republico e qu'un jour diren emé fierta à nòstis enfant: erian d'aquesto lucho suprèmo!» (La Jeune République, 12 d'óutobre de 1877)

Lou 14 d'óutobre lou pople voto, lou Parti Republican triounflo.

La famiho Hugues vai s'alarga lou 14 de novèmbre emé la neissènço de la pichoto Mariano, qu'aqueste pichot noum es lou pur simbèu de la Republico.

Francés Raspail, aro decan de la Chambro e veteran dóu soucialisme, plego li parpello en mars de 1878. Lou sèti de deputa de la segoundo circouscripcióun de Marsiho es vueje. Li Marsihés designon Clouvis Hugues pèr ié sucedi. Sara batu mai gagnara soun eleicioun de Counseié de l'arroundimen de Rocovèire quàuqui mes mai tard.

2 e 3 jun de 1879

A Rimo-Sausso

(Direitor de la Sartan)

Tu que m'as fa de vers en lengo provençalo,
Gramaci, bon jouvènt! Toun cant m'a fa plesi,
A dessouto moun front fa vounvouna sis alo
E moun cor pensatiéu, l'entènd encar brusi.

Tout es bèu, tout es grand dins nosto capitalo,
Mai voste ardènt soulèu manco à neste desi,
Lou cèu plouro toujour, e la pauro cigalo
Es lèu discourajado e canto gaire eici.

Iéu, quand vole escaufa ma tèsto refrejado,
Vau vers Vitour Hugo, mi caufa à si pensado
Coume s'èro soulet pèr escaufa Paris.

Puei, tout reviscoula, lóugié coume uno caio,
M'enfounse dins li bos e tout de-long li draio,
Parle emé lis aucèu la lengo dóu païs.

N. B. : Rimo-Sausso: Pascau Cros, foundedou de la Sartan

Lou nouvèu elegi quito Marsiho lou 9 de mars de 1879 envirouna de tòuti sis ami que canton “Le Chant du Départ”, acoumpagna en musico d'uno fanfarò sus lou quèi de la garo.

S'istalo à Mountmartre, carriero Lepic e perseguis sa coulabouracioun dins mai d'un journau, entre autre “La Lune Rousse”.

Rescontro d'àutri prouvençau. Aliuncha de soun païs, ié fai proun mestié d'escriéure dins sa lengo meirenalo. Pamens soun obro prouvençalo, que ié voulié dire “Lis Oulivado” fuguè jamai publicado.

I'agrado de canta soun Miejour que ié fai óublida la grisaio de la vido parisenco.

Dóu 20 au 31 d'óutobre, lou Coungrès Oubrié tèn sesiho à Marsiho. “La Jeune République”, beilejado pèr Milo Girardin, publico cade jour d'article e li rendu-comte di journado e tambèn li critico de Clouvis Hugues.

Jùli Guesde (8) qu'avié rescountra Karl Marx, escriué “La Charte du Parti Ouvrier”. La proumiero “Internationale” fuguè creado lou 25 de setembre de 1866, à Louvro.

Lou charisme soucialisto de Clouvis Hugues es generous e proun idealisto.

«Declare que l'Internaciounalo fuguè la mai grando di pensado dóu siècle XIX^{en}»

Despièi lou 1é de mai, “La Jeune République” es devengudo “Le Petit Provençal” e “La Muse des Dimanches”, “La Némésis du Peuple”.

Lou nouvèu Partit Oubrié presènto quauqui candidat is eleicioun generalo de 1881 à Paris e à Marsiho, mai sus de listo radicalo.

«E subre-tout pas de gros mot! La demoucraciò e si candidat s'ounoron en coumbatènt courtesamen. La bourdiho es pas un argumen, la fango es pas un principe»

En 1881, la Santo-Estello se debano à Marsiho emé la presènci de Frederi Mistral.

Lou 21 d'avoust de 1881, Clouvis Hugues es lou proumié e soulet deputa elegi dins la segundo circouscripciooun de Marsiho, lou quartié de la Bello de Mai. Es lou proumié deputa soucialisto de Marsiho emé Antide Boyer (9). Sis entervencioun à la Chambro soun noumbrouso e di mai remarcado. A tout bèu just 30 an.

Paris, 22 de mai de 1882

A Flourian

Flourian, o grand fablejaire
Que legissiés lou cor uman,
Venèn, t'adusèn de tout caire
De flour, de flour à pléni man,
Perqué voulèn te faire fèsto,
Perqué voulèn subre ta tèsto,
Amistous, galoi, sounjarèu,
Faire giscla dintre la terro,
Liuen di bataio e di coulèro,
Un bon pichot rai de soulèu!

Aurian pouscu, davans l'Istòri
Qu'escrieu li siècle emé soun det,
Espincha dardaia la glòri
D'aquéli que soun au poudé:
Mai nàutri sian li pantaiaire,
E coume li lausié, pecaire!

Fan pas veni li parpaioun,
Preferan, santo ribambello,
Is esclapaire de cervello,
Aquéli que fan de cansoun!

Mounte soun li cerco-batèsto,
Aro qu'a boufa lou mistrau?
Quau li benesis? Que n'en rèsto,
Quand soun aclapa dins lou trau?
Espaventouso meraviho!
L'abiho, la pichouno abiho
Que vounvounejo dins lou vènt,
Emé si lóugiéris aleto
Fai mai de brut tutto souleto
Que tóuti li Cesar ensèn!

I'a que la Bèuta que demoro:
Ounour à l'eterno Bèuta!
Quau dounc poudra jita deforo
Dóu pople e de l'umanita
Aquéu que, dins la pèiro blanco,
Aura fa trampela lis anco
De Galatèio e de Venus
Aquéu que, pèr canta soun brinde
Aura fa, davans lou cèu linde,
Flameja soun pantai tout nus?

L'annado, sorre de l'annado,
Sauclo li palais e li mas;
Emé sa goulo entenebrado
L'Oucean manjo li roucas;
L'ome fai que passa, rèn duro;
Tout desparèis dins la naturo,
Lou nis, l'auceloun, l'aubre verd,
E pamens, o Camardo palo,
L'Eternita duerbe sis alo
Davans la glòri d'un bèu vers!

Ei pèr acò que, dins la vido
Ounte chascun fai ço que vòu,
S'enanan, l'amo trefoulido
Pèr la cansoun di roussignòu;
Ei pèr acò qu'aman li bello,
Ei pèr acò qu'à toun Estello,

A toun Nemourin, bèu pastour,
Adusèn, emé li courouno,
Vincenet, fòu de sa chatouno,
Mirèio, que more d'amour.

Ei nàutri que sian li troubaire,
Li galoi cercaire de nis,
Li felibre, li calignaire
De tout co que vounvouno e ris;
Ei nàutri que, dins l'empirèio,
Cacaluchan nòsti gourbèio
Emé li garbo de clarta,
E n'avèn pèr uno journado
D'uno vióuleto regardado,
Dóu murmur di riéu escouta!

Dóu founs di mas e di cabano,
Sian vengu planta dins Paris
La vièio bandiero pacano
Ounte la liberta flouris:
Es largo, es grando, es sèmpre bello!
L'an festounado emé d'estello,
L'an trenado emé de soulèu,
E pèr bèn te la faire vèire,
O Flourian, neste bon rèire,
La desplegan sus toun toumbèu.

Te pourtan, nautre, la jouvènço,
Sus l'esquino, dins nòsti bras,
Mistrau, l'Oumèro de Prouvènco
Noste Vergèli, Fèlis Gras...
Te menan touto la famiho:
Aubanèu, Wyse, Roumaniho,
E te cantan, souto lou cèu
Dins nosto lengo prouvençalo
Facho emé d'alo de cigalo,
Emé de franjo de drapèu!

Pièi, quand auren sus ta memòri
Sus ta siavo inmortalita,
Proun canteja li cant de glòri
Pèr la Franço e pèr la Bèuta,
Escoutaren, de-vers ta toumbo,

Ounte, ai las! chasco annado touumbo
Uno plumo de neste nis,
Lou darrié brut de nòsti rimo
Dins la fraternita sublimo
De la Prouvènço e de Paris!

«A Marsiho, tout lou mounde l'amavo e lou cuneissié, e éu, cuneissié tout lou mounde. Ié disien familiaramen “Clouvis”. Li gènt de Marsiho, au parla couloura e famihé, lou gramaciavon de soun acuei à plan-pèd e tambèn que fuguèsse tant marca de si qualita qu'amavon lou miés, d'aquesto mescladisso de lirisme e de galejado qu'es en èli. A Marsiho, même l'ome dóu pople sentié que Clouvis èro à Paris un di precoun de l'èime prouvençau».

«*A questo tèsto espressivo, laido coume aquelo de Danton, bello coume elo, aquéstis iue arderous e aquésti long péu bouda en arrié, blanc e negre, aquesto caro bruno marcado de pichoto verolo, aqueste cors un pau gréule que countèn mai d'energiò que se vesié jamai...* (Jùli Béranger)

Sara mai elegi en 1885 e enjusqu'en 1889.

A Marsiho tout lou mounde counèis aqueste prouvençau espansiéu, un tantinet vulgàri, mai maugrat tout proun presa. Soun image jouious es bounias, estrambourda, aqueste anamen de bon paire de famiho d'uno grando simpliceta atiro la simpatiò.

Lou parèu Hugues aura uno autre chato, Mirèio, qu'aqueste pichot noum es encaro lou simbèu de la Prouvènço. Clouvis escriéura mai d'un pouèmo pèr si chato. Pèr lou biais de la pouësìo, i'ensignavo li bèsti e li planto.

En nouvèmbre, repren soun editouriau “La Muse du Peuple” dins “L’Intransigeant” que n'es devengu un di redatour.

En 1883, Jano Hugues es acusado d'agué entretengu de relacioun coupable emé un denouma Lenormand. Dono Lenormand que voulié divorcia, cercavo sènsò relàmbi de mestresso à soun ome.

Emé l'ajudo d'un deteitivo priva, Morin, assajo de prouva li relacioun adultàri de dono Hugues emé soun ome. Jano Hugues porto rancuro. Lou difamaire, maugrat sa coundanacioun à 2 an de presoun, 50 fr d'amendo e 2.000 fr de daumage e interès, fai apèu e es mai coundana.

En desèmbre Clouvis es enebi de si founciou emé supressioun de si indannita de deputa pèr agué declara à Jùli Ferry, menistre de l'Estrucioun Publico, «qu'èro un insoulènt!»

Em' acò es lou tipe meme dóu soucialisme mouderne e pamens à la Chambro a aquist la simpatiò de tóuti si coulègo.

1883

Clemènço Isauro

Fraire, canten, canten l'aubado!
I'a 'no femo qu'à soun entour,
Dins lou trelusènt de si piado,
Tèn despièi quatre cènts annado
Li pantaiaire dóu Miejour:
Quand tout cabusso, elo s'enauro,
E vuei l'a proumés à deman...

Pèr Clemènço Isauro,
Zóu! Piquen di man!

La muso, meigrinello, palo,
Nuso, lagremavo à l'escart:
Venguè, la touqué sus l'espalo,
E ié meteguè coume un chalo
De rai de soulèu sus la car.
Es despièi que la muso sauro
Porto inmourtau soun lausié verd.

Pèr Clemènço Isauro,
Zóu! Fasen de vers!

Bressoulejo coume uno maire,
Dins li campas, dins li ciéuta,
La grando raço di troubaire
Que fan flameja de tout caire
La rimo i pèd de la Bèuta.
Entre que sourris, d'auro en auro
Li Prouvençau cridon: Anen!

Pèr Clemènço Isauro,
Zóu! Tambourinen!

I'adurren nòsti chatouneto,
Emé de flour dins si péu lis,

Emé si gauto poulideto
Que rougejon e fan lingueto
Au moussirot que trefoulis;

E dansaren coume de pauro,
Lou cor galoi, lis iue ardènt...
Pèr Clemènço Isauro,
Zóu! Lou fifre i dènt!

Dins l'espaventouso sournuro
Ounte la vido nous bandis,
Fai clareja sèmpre mai puro
La santo lèi de la naturo
Que vòu que l'aucèu cante au nis.
Deforo dóu pais de Lauro
Aquéli qu'óublidon lou jas!

Pèr Clemènço Isauro,
Zóu! Sus li marrias!

Elo, la damo de Prouvènco,
L'avèn messo sus un autar,
Nàutri qu'aman nosto jouvènço,
Nàutri li fiéu de la Durènço
Nàutri que sian pas de bastard!
E pèr elo lou soulèu dauro
De-longo nòsti vers lusènt...

Pèr Clemènço Isauro,
Zóu! Canten ensèn!

Se vòu se courouna d'estello,
Dins lou cèu blu, peramoundaut,
I'anaren culi li plus bello,
E lèu, à pleno canestello,
Li jeitaren dins soun faudau...
Quand tout cabusso, elo s'enauro,
E vuei l'a proumés à deman...

Pèr Clemènço Isauro,
Zóu! Piquen di man!

En 1884 se fai marca au Felibrige de Paris.

A Madamo Frederi Mistral

Coume souto neste cèu linde,
 Leissas-me vous canta moun brinde,
 Femo dóu Capoulié, rèino de moun païs!
 Nous adusès la souvenènço
 De neste soulèu de Prouvènço;
 E nàutri sian pèr la jouvènço,
 Quand dins un rai d'amour la glòri la flouris.

Au mitan de nòsti calamo,
 Vous devinavo emé soun amo:
 Ei per vous qu'amoundaut lis estello an pali!
 Sias dins soun cor la benesido
 E pèr l'ajuda dins sa vido,
 Vous sias facho, vous, tant pourido
 Ço qu'en cantourlejant se faguè Magali.

Quand pantaiejava, pecaire!
 Vous sias facho l'aucèu voulaire,
 L'auceloun amistous, benastru, celestiau,
 Qu'en vesènt trelusi sei piado,
 A, souto sis alo empenario,
 Acata sa pauro pensado
 Pèr lou sauva dóu toumple e lou tira dóu mau.

Vous sias facho la margarido
 Que sèmblo, dins l'erbo espandido,
 L'estello d'eiçavau, pu claro qu'eilamount;
 La galanto flour embaumado,
 De belugo touto abihado,
 Que sèmpre mai interroujado,
 L'enamouro enca mai, perqué jamai dis noun!

Coume s'endourmié la calanco,
 Vous sias facho la nivo blanco
 Qu'estaco si dentello i pouncho di roucas
 Au ras dis aubre e dis estello,
 Dins la clarta que l'enmantello
 Eu a segui la nivo bello;
 E mounte sias ana tóuti dous, perabas?

Bono coume uno bono fado
Vous sias facho la souleiado
Un jour que tremoulavo emé soun pitre nus;
E, pèr canta ‘mé li cigalo,
Si clàri rimo prouvençalo
An subran desplega sis alo
Dins voste encantamen e dins voste trelus!

Quand a plega soutu la peno,
Vous sias facho la niue sereno
Que bressoulejo l’ome e lou fai pantaia;
Pièi, coume sabias que rèn duro
Ounte sourris pas la naturo,
Vous sias facho la roso puro
Que pèr la pouësio a sèmpre dardaia!

Fau que se rigue uno brigueto:
Noun vous sias facho la moungeto
Que demoro souleto au Couvènt de Sant-Blas;
Pèr lou fugi, quand vous parlavo
Emé sa bouco qu’alenavo
L’aubado fouligaudo e siavo,
Vous sias pas nimai facho anguelo de roucas!

Mai perqué fugi quau nous amo?
Aquéli que canton, Madamo,
An besoun d’uno sorre em’ un cor noble e grand;
E tant que nòsti tèsto palo
Dourmiran sus vòstis espalo,
Que nous fan chavano e rafalo?
Sèmpre en vous regardant lis astre paliran!

Lou 30 de jun, un parlementàri depauso un proujèt pèr ounoura Jano d’Arc pèr uno fèsto naciounalo. Clouvis se joun à d’autris ome de gaucho pèr sousteni l’idèio.

Es encaro elegi à la Bello de Mai, la Bello-Vilo marsiheso. La listo radicalo menado pèr Pau Peytral, es elegido tout entiero emé Clouvis Hugues e Antide Boyer. Mai countùnio soun obro literàri en publicant douz voulume sus Jano d’Arc: “La chanson de Jehanne” e “Le Sanglot de Jehanne”.

Au mes de nouvèmble, dono Hugues enverinado pèr la loungagno de

soun proucès, de la campagno de difamacioun que la seguis, tuio lou deteitivo Morin de siès balo de revoulver dins la grando salo dóu Palais de Justico:

«O! l'ai assassina à cop de revoulver, mai éu, m'a assassina à cop d'espingle...»

Fin finalo, en 1885, Jano Hugues es aquitado souto lou picamen di man de la foulo.

Es uno femo tras que pourido emé un anamen de rèino, que sis esculturo soun forço couneigudo e recercado.

Ié devèn mai d'uno estatuo de la Coumtesso de Dìo, de soun ome, aquelo de Lauro que se trobo à La Font de Vau-Cluso.

Paris, 30 juin 1885.

Les Cris de Marseille,
“Etude de Rues” (F. Nandyfer). Prefaci

A moun ami Nandyfer

Ço que nous disès dins toun libre
Ounèste e clar
Ei tout lou crid dóu pople libre
E de la mar.

Souvènti-fes - ô bataiaire
Te n'en souvèn!
As ausi parla li pescaire
Amé lou vènt.

Vai! Caussigaves la jitado
De ti pèd nus,
Lou jou qu'au mitan di chamado
Cante Venus.

Eres aqui, li labro palo
Pitre dubert
Quand soun bèu drôle amé sis alo
Flouriguè l'er.

L'esbrihaudo dins li parpello,
Tout tremoullant,
As entendu brounzi li velo
I Catalan.

As entendu sus la mar lindo
Coumo lou cèu
Lou bru qu'en partènt per lis Indo
Fan li batèu.

As bèu dire: escoutès encaro
Senso estre las,
La musico de l'aigo claro
Sus li roucas.

Escoutés peréu li chatouno
Au mes d'abriéu
Qu'an sus la bouco li poutouno
Dóu grand soulèu.

Soun assatado sus si porto,
L'èr amistadous
Li man suto sis anco forto
E lis iue dous.

Galoï, amé lou bounet rouge
— Coumo ié vai! —
Passon e repasson, ferouge,
Li porto-fais.

De la sereno mar latino
Vènon tambèn
Li bèu pescaire de sardino...
— Pichoto eh bèn?

— Sias bèn countènt? — Coumo sias fresco! —
— Mai de que i'a?
— Se vous avian dins nosto pesco
Presso au fiala!...

E Marsiho es aqui, coumo èro
Souto lou cèu
Quand li Diéu que cantavo Oumèro
Eron de Diéu!

Coumo tout aco t'agradavo
— Me l'as proun di! —
L'as brouda dins ta fraso suavo,
O moun Nandy!

E ieù te dièu davans toun libre
Ounèste e clar:
Gramaci per lou pople libre
E pèr la mar!

Aquelo annado veguè la despartido de Vitour Hugo. Clouvis èro un amiradou fervourous de l'engajamen pouli e de la pouësio dòu grand ome. Sara un dis ome que tendra li courdoun dòu drap-mortuorum funèbre de l'escrivian, lou 22 de mai.

Clouvis fuguè proun influençà pèr l'autour di "Misérables". D'ùni an meme di qu' «èro uno meno de Hugo, mai en sachènt que la còpi pòu jamai valé l'óuriginau...»

Paris, setèmbre de 1885

L'aureto

Quand ère pichot, m'ensouvèn,
Amave la cansoun dòu vènt,
E pèr l'ausi partiéu souvènt
 Dintre li draio,
De bon matin, quand lou soulèu,
Au mitan di blad bloundinèu,
Fai miraieja soun calèu
 Souto li daio.

Oh! Landave coume un cifèr,
L'iue belugant, li péu à l'èr,
Lou pitre emé lou cor dubert
 Dins l'aubo siavo,
Pèr-ço-que sabiéu qu'eilabas,
Darrié la pinedo di mas,
Lou venloulet sus li roucas
 Foulastrejavo.

Mounte l'amave sèmpre mai,
Ero dins lou bèu mes de mai;
Me n'a fa faire, de pantai,
 Qu'es pas de crèire,
Quand virouiaxon si plounjoun
Dins la Sorgo verdo de jounc,
Ounte lou sautave à pèd joun,
 Sènso lou vèire !

En arribant coume èro gènt!
L'aigo risié, labro d'argènt;
Pièi dardaiavo lou sourgènt
 Coume uno braso,
E fasié cascaia lèu-lèu
Li fueio fino di canèu,
Que, dins lou rai daura di cèu,
 Sèmblon d'espaso.

Filavo que n'en poudié plus!
Li barco, pintado de blu,
Dansavon emé de belu
 Sus l'oundo claro;
E li toumple ounte lis aucèu
Bagnon sis alo e se fan bèu,
Coupavon en milo moussèu
 L'oumbro di barro.

Toujour courrènt, lou ventoulet
Viravo l'erbo en vertoulet;
Lou sause plouraire au foulet
 Tremoulejavo,
Li grands aubre, tout estela,
Disien à l'aigo di valat
Que li venié reviscoula:
 - Coume siés bravo!

Eron en aio, lis aucèu,
Pèr fignoula li nis nouvèu!
Lou grame durbié soun ridèu
 Sus li vióuleto;
Tóuti li flour s'entre-durbènt
A l'èr que ié fasié de bèn,
Disien i vióuleto: - Tambèn
 Sias poulideto!

Dins la Sorgo, sus li caiau,
Lou revoulun fasié de trau
Que lusissien coume d'uiau
 Souto li branco;
L'aureto beisavo li flour;
E pièi vesias, pas liuen dóu gourg,
Pouncheja dins lou riau que cour,
 Li pèiro blanco.

E ieu, countènt coume un pinsoun
M'acatave sout li bouissoun,
Pèr miéus escoula la cansoun
 Toujour plus bello;
E dins li flour, e dins li rai,
Qu'amave sèmpre mai-que-mai,
M'aloungave emé de pantai
 Sout li parpello.

En mars de 1886, lou proumié group soucialisto “Le Groupe Ouvrier” es crea emé Clouvis Hugues, Antide Boyer (8), Basly, Camelinat (9) mai pau à cha pau, lou group s’esparrapio.

La Farandoulo

La farandoulo? la faren,
Lou cor gai, la tèsto flourido;
E la faren tant que voudren,
En aio! la taiolo i rèn,
La man dins la man pèr la vido!
E se dardaio lou soulèu
Coume un flume d’or que s’escoulo,
 Lèu! lèu!
La faren, nosto farandoulo!

Sian li Prouvençau de Paris,
La pèu brounizado e la voues claro.
Quand juliet cansounejo e ris,
Coume s’erian soutu lou nis,
Nàutri farandoulan encaro.
Foro dóu lié, gènt de l’oustau!
E, lou Cifèr dins li mesoulo,
 Dau! dau!
La faren, nosto farandoulo!

Enca pu bello que Venus,
Nosto Prouvènço encantarello,
Emé si péu sus soun còu nus,
Nous menara dins soun trelus
Vers lou reiaume dis estello.
E tóuti pourtaren un brout,
Un pichot brout de ferigoulo:
 Zóu! zóu!
La faren, nosto farandoulo!

Lou vièi tambourin miejournau
Vounvounara coume uno abiho.
Mèste Aubanèu nous fara gau
Emé si cant de perdigau,
Que soun lou pantai blu di fiho.
E nous fau l'amour, qu'es lou pan,
Lou pan beni que reviscoulo...

Pan! pan!
La faren, nosto farandoulo!

Avèn la fèsto e lou cor caud,
Se n'i'en a qu'an la tèsto frejo.
Que bello joio! quènti saut,
Quand sus lou flahutet Mistrau
O Roumaniho flahutejo!
E se nous amon pas ansin
Li mandaren à la Bedoulo...

Gin! gin!
La faren, nosto farandoulo!

La Venus d'Arle dins lou cèu,
Mau-grat la nivo que l'acato,
Desplegara si bras tant bèu.
O Vincenet vendras peréu,
Se vèn Mirèio, pauro chato!
Faudra que tòuti dous, aquest an,
Perqu'avèn mes lou fiò sout l'oulo,

Tan! tan!
La fagués, nosto farandoulo!

Dau! tòuti li bandiero en l'èr!
E que la Prouvènço pacano,
Amourouso de Balaguèr,
Farandoule en cantant de vers
Emé sa sorre catalano!
Que fan li jouvènt, pereila,
Dins li prat, darrié li piboulo?

Fla! fla!
La faren, nosto farandoulo!

Dedins un óulivié nouvèu,
Pèr uno journado estivalo,
T'avèn taia coume se dèu,
O bastoun de neste drapèu
Ounte se pauson li cigalo!

Tis alo cuberto de rai,
E nosto sedo que ventoulo...
Vai! vai!
La faren, nosto farandoulo!

T'aubouraren dins li campas,
Dins lou trelus e dins la glòri;
Pièi quand revendren dins li mas
Areno, Faure e Fèlis Gras
Nous diran de bèllis istòri.
E vès-aqui que lou soulèu
Coume un grand flume d'or s'escoulo:
Lèu! lèu!
L'avèn facho, la farandoulo!

Paris, 24 de mai 1886

La Prouvènço

Nosto Prouvènço se souleio
Dins lou vounvouna dis abèio
Que balançon l'eissame i sause pendoulous;
A li grands avé dins si cledo;
E si man aliscon la sedo
Di coucoun rous.

Quand lèvo la tèsto, e que largo
Si biòu ferous dins la Camargo,
Lou clar dóu Vacarés, pèr miraia li biòu,
Se desplego i rai dis estello,
Emé la gràci clarinello
D'un escut nòu.

Lou cèu tout flamejant poutouno
Lou front reiau de si chatouno,
Tant poulideto emé si ruban espingla,
Tant bello, emé si car daurado,
Qu'an l'èr d'estre lou vòu di fado
Dintre li blad.

Fai, nosto Prouvènço tant siavo,
Giscla lou claret dins li cavo,
Pèr-ço-que sus si colo, ounte tout reverdis
Dins uno souleto journado,
I'a sèmpre quauco souleiado
 Que s'espandis.

A, nosto Prouvènço tant forto,
De toumbèu pèr couta si porto
Quand la tempèsto boufo au travès de la nèu.
Podon brama li flèu gimerre!
I'a de mort tout vesti de ferre
 Dins li toumbèu!

A, nosto Prouvènço tant douço,
L'amourié cantarèu, que pouso
Dins la terro peirouso, au brut di vènt marin;
E pièi, a peréu, la Prouvènço,
Pèr faire dansa la jouvènço,
 Li tambourin!

Ei pèr acò, Prouvènço amado,
Qu'anàn pèr tóuti li countrado
En cantant ta cansoun que brusis dins l'èr clar!
L'avèn gardado dins l'auriho,
Coume counsèrvon li couquiho
 Un brut de mar.

E la diren, la cansouneto,
L'aubado fresco e risouleto,
Tant qu'en estènt francés restaren prouvençau!
Tant que la famiho pacano
Ausira boufa dins Maiano
 L'autre Mistrau!

La cantaren sènso coulèro
Dins la chavano e dins la guerro,
Coume se sèmpre mai la santo pas vivié,
Pèr-ço-que, quand la pas nous manco,
Nàutri poudèn coupa de branco
 Is óulivié!

Brinde à l'Espagno

Nàutri que sian li Prouvençau,
 Li fòu de tóuti leis idèio,
 Sènso nous metre à pèd descaus,
 Avèn qu'à faire un pichot saut
 Pèr encamba li Pirenèio.
 Qu'esquihe d'eici vo d'eila,
 Que nous fai la vièio mountagno?
 Tragala!
 Li Prouvençau van dins l'Espagno.

E i'an, lou pitre dubert.
 Galoi, emé de risouleto!
 Sian d'Espagnò que n'an pas l'èr;
 Mai se falié faire un Cifèr,
 Tambèn aurian de castagneto!
 Emé li chato, dins li blad,
 Aurian lèu seca la magagno.
 Tragala!
 Soun bello, li chato d'Espagno!

L'Espagno es lou divin païs,
 La patrò siavo e superbo,
 Ounte l'amour canto e souris
 Coumo l'auceloun dins lou nis.
 Coumo la floureto dins l'erbo,
 Laisso la bèuta s'estela!
 S'uno faço laidò s'encagno,
 Tragala!

Acò regardo pas l'Espagno.

Parèis, que fan pereilabas
 De brut 'mé si tambour de basco
 Envertouia souto lou bras,
 Coumo nautre dins nòsti mas
 Pèr li fèsto de la Tarasco.
 La vido es bello: cantas-la!
 Se la Camardo l'acoumpagno,
 Tragala!
 Bandissès-la foro l'Espagno!

Oh! L'Espagno a soun plen faudau
De jaussemin emai d'estello!
Si pastre soun libre amoundaut,
Dins lou soulèu vo dins l'uiau
E lou grand cèu lis enmantello!
Quand pèr veni béure lou la,
Uno serp trèvo li baragno.
Tragala!
La tuion, li pastre d'Espagno.

Nàutri que sian li Prouvençau,
Li fòu de tóuti lis idèio,
Sènso nous metre à pèd descaus,
Avèn qu'a faire un pichot saut
Pèr encamba li Pirenèio.
Que n'en pensarié Zorilla,
Se sautavian pas la mountagno
Tragala!
E porte aquéu brinde à l'Espagno.

Clouvis, maugrat sis óubligacioun poulitico a jamai cessa d'escriéure e
en 1888, publico "Madame Phaëton".

Mount-Rejèu, lou 1é d'óutobre de 1888

Li fiho de Marsiho

Li fiho de Marsiho soun
Tant bello,
Emé seis iue, rai e poutoun
D'estello.

Soun tant bello emé sei pèu brun
De grègo,
Qu'entre lei vèire mai que d'un
Lei prègo.

De marcha d'aise en aubourant
La tèsto,
Perqué meton lei cor subran
En fèsto!

Que vengon d'eici vo d'eiça,
Lei fado!
Es lou soulèu que nous leis a
Daurado.

Puèi, la mar, bluso sout lou cèu
De flamo,
Li mete de soun blu peréu
Dins l'amo.

Es ço que fa qu'an pèr sa part,
Caduno
L'amo tant galooi e la car
Tant bruno!

Marsiho ris, l'ome es countènt
Coumo èro:
Lei fiho canton coumo au tèms
D'Oumèro.

Meme sèns ana vers la font
Divino,
Sèmblo qu'an toujour sus soun front
Que clino

La dourgo ounte toun pople-Diéu,
Marsèio!
S'en vengue bèure à plen bournèu
L'Idèio!

E vaqui perqué noueste cor
Esclato
E canto davans lou cèu d'or
Lei chato!

(Armana marsihés 1889)

Dóu tèms que lou pouèto escriéu, sa mouié espauso sis obro: lou 10 d'avoust, es l'inaguracioun d'un buste de la Coumtesso de Dìo, sus la plaço de l'Evescat à Dìo (Droumo).

Sabèn pas perdequé Clouvis es plus candidat is eleicioun de Marsiho, mai noste tribun se presénto is eleicioun de Lioun dins la quatrenco

circouscripcioni: es batu. Adoubo alor soun eleicioun dins la proumiero circouscripcioni de Paris, dins l'arroundimen XIXen.

En 1891 publico uno nouvello pèço "Monsieur le Gendarme" e coumènço d'estre couneigu coume autour.

Paris, setèmbre 1891

Li lagremo

L'aubeto bagnavo li flour.
Diguère i flour: - Coume sias bello!
Sias-ti li sorre dis estello,
Que fasès pantaia d'amour?
Avien bessai qu'à viéure uno ouro,
Dins lou soulèu, contro lou riéu.
Uno roso me diguè: - Siéu
La lagremo que l'aubo plouro!

Li bos dardaiavon d'uiau.
Diguère i nivo, sus l'auturo:
- Qu'èi que fasès dins la naturo?
D'ounte venès peramoundaut?
Filavon coume un vòu de fado,
Dins uno chavano d'estiéu.
Lou nivo me respoundè: - Siéu
Uno grosso larmo envoulado!

Tout clarejavo dins la niue.
Diguère is estello sublimo:
- Qu sias pèr nous jita di cimo
Tant de belugo dins lis iue?
L'uno après l'autro, sus la faci,
Me passavo coumo un estiéu.
Uno estello me diguè: - Siéu
Uno lagremo de l'espaci !

Lou vènt cantavo sus la mar.
Diguère à la mar endourmido:
- As-ti lou secrèt de la vido,
Tu que siés lou bèu toumples amar?
L'aigo, s'aubourant en coulèro,
Espousquè subran jusqu'à iéu.
Pièi la mar me respoundè: - Siéu
Qu'uno lagremo de la terro!

La Toumbo risié dins un rai.
Ié diguère, acouta dis anco:
- Flour, mar, estello, niéulo blanco
M'an troumpa, digo, pas verai?
Rèn que de larmo sus la routo
Aco farié lagrema Diéu ! »
La Toumbo m'a respoundu: - Siéu
La parpello que li béu touto!

1892

En pantaint

O! d'aqueou gusas de Rimo! S'es-ti pas garça dins lou testouias de mi fa juga moun pichoun èr entre tèms que la Sartan petejo sus lou fue! Tout acò serié proun poulid se n'avieou pas, cado semano, uno brasseto de journaou à li porge d'escrituro. Es pas toujou pèr moun plesi que va faou, cresès va bèn. A la fin finalo vèn en òdi de tafura 'mé la plomo dins leis afaire que si passon. Tambèn m'agradarié de faire la radasso coumo lei bourgés. Dien que lou travai es la liberta; mai deou èstre, de segur, quaouque gros feniantas que va di lou proumié.

Es pas pèr mi faire pus enebria que leis aoutre, mai sieou esta un beou bedigas de pas vèndre quaouque ribanet quand èri dins leis espinard. Aro seriéu pas fourça de gagna la vidasso en tabassant sus la fraso. Aourieou bessai bèn un oustalet dins lei flour, aou bord de la mar bluio, s'avieou pa proun fa pita lei göbi à l'esco pèr mi croumpa un castelet seignouriaou. E es aquito que leis afistoularieou, lei rimo per lei journalet qu'an pas lou pié. Ah! hè, n'en voues n'en vaqui!

Lou malur es que sian pas coulègo emé la capounarié. D'abord mi serieou estrassa daou rire aou nas dei moussu qu'aourien vougu lou pichoun riban. Quntei darnagas! Sèmblo pas verai que i'ague tant de bestiàri sus la santo terro. Puei, sàbi pas se sias coumo ieou, mai quaoucarèn mi di que mi revirarieou de moun cabanoun coumo San-Laourent sus la braso, e que l'aourié plus rèn de galoi per ieou ni lei parpaionet que voulestrejon dins l'aureto, ni lei tant gèntei roso espandido aou souleou, se m'èri garça daou cousta dei maoufatan, dins l'escaoufèstre de la poulitico. Quan sian neissu pounchu, poudèn pas mouri carra, mi countavo moun rèire, lou viei moounié de Menerbo.

La vido si beou coumo un goubelet bèn vuja, e n'es pas l'amarun que li manco. Avès tout just pres lou mitan doou draioou qu'avès dija lei cambo esclapado e la barbo coulour de neou. Es pèr acò que soun d'arlèri, aquélei que si mantenon pas dret dins l'ounour. Tant fa tant ba! Lou camin es

talamen court que voou encaro mis lou faire sènso coousiga lei cambarado e sènso li raouba seis espigo. Lei malandrin an bello s'escaoufa, enfournon pas dins lou traou la mounedo maou gagnado, lou jour que la Camuso passo emé sa daio bèn amouelado de fres.

L'a enca quaoucarren: mi semblarié un peca negras d'escrieoure o de parla dins nouesto tant braveto lengo prouvençalo, se m'èri gusardamen espoumpi de la susour dei pàourei marsihés. Nòuestei grand, que douarmon soutu la grande crous doou cementèri, dins lou vilajoun souleious, mounte avèn courru pèd descaou emé la marmaio, vouelon pas que faguen tort à la terro doou pès en rapugant çò que deou pas si rapuga. Leis aouceloun serien pas countènt, lei cigalo nous farien la chamado, e leis abiho nous vendrien pougne leis uei.

Perque vous dieou tout acò, l'ase mi quihe se va sàbi? Mai faou bèn si dire quaoucarèn quand l'on si rescounstro pèr lou proumiès coou dins lou mume oustaou. Vendrai mai aou maset de Rimo, li sartanejarai de mesado en mesado, quand la bataio doou tron de Dieou que petejo à moun entour mi leissara un moumenet per boufa. E longo mai, cambarado !

(La Sartan, n° 67)

1892

La soucialo

Cridan que sian de pantaiarie,
Que sabèn pas çò que voulèn,
Aquéli que, sènso rèn faire,
An la pocho e lou gavai plen!
Pèr leis arlèri,
Nouesto misèri
Dèu pas fini, faou que s'en counsoulè.
Jésus va di
Au Paradis
L'amo doou paure un beou jour s'espandis;
Mai nous an precha sa mouralo
Pèr nous mena coumo un troupeou.
S'un coou peto, lou fiò de Dieou,
La soustendren, la soucialo!

Nous cantan: "La fourtuno es facho
Emé lei susour doou travai!"
Soulamen lou pople si facho
Perqu'es eou que tiro lou fai.

Jaque, travaio
Pèr ta marmaio:
Au bout de l'an as pas dous soou de mai;
Dins un trelus
Lei bèou Crésus
Si fan de joio emé li plour dei gus.
Lou drole a fre, la maire es palo:
Ounte soun passado lei fusiéu?...
S'un coou peto, lou fiò de Dieou,
La soustendren, la soucialo!

Eron pamens tóuteis en aio,
Erian sei fraire, avien pas paou,
Quand venguerian 'mé nouesto daio
Li meissoun de quatre vint-noou!
Zóu! Sus la tèsto
Dei troblo-fèsto!
E lei bourgés pourtavon pas lou doou
Es qu'a la fin
Que lei gourrin
Nous an vueja la mastro e lou petrin.
An pres la vigno segnouralo:
Avèn pas meme lou gaveou...
S'un coou peto, lou fiò de Dieou,
La soustendren, la soucialo!

Se lou pople qu'a fam s'auboro,
Lou pitre nus, lei pèd descaus,
Coumo s'escrasavon d'amour
Lou sang giscla sus lei caiau
Emé sus lei frumo,
La terro fumo
Lou rouge mounta i vèntre dei chivau
Sout nòuestrei rèi;
Nous faou la lèi
Que soun l'esfrai doou souleou quand lei vèi,
Se ti sias escapa dei balo
La presoun t'enterro tout vieou...
S'un coou peto, lou fiò de Dieou,
La soustendren, la soucialo!

Dins lou tèms que l'scrutin bado,
Pèr agué lou pichoun papié,
Nous apellon sei cambarado,
Nàutrei que sian lei sènso-pies.

Plus de memòri!
Tout pèr sei glòri.
Quand l'avèn bèn daura, lou rastelié!
Jamai de traou
Ai capitaou,
Impausarian pus lèu leis esprita !
Nous escalon sus leis esquino
S'un coou peto, lou fiò de Dieou,
La soustendren, la soucialo!

Que pèr nous rousiga la pèu....
Sian bessai de pauro cervello,
Sian proun d'ignourènci ennebla:
Se manjan de regardello
L'avèn quaouquei fes pas voula!
A ço que briho
Vai la pauriho
Lei nouestre, au mens, sauvaren noueste blad;
Mai nouestre su
Es tant pouchu
Qu'ai plebien preferen lei moussu
Es lou gros pèis que nous avalo,
E sian de soucis pèr eou...
S'un coou peto, lou fiò de Dieou,
La soustendren, la soucialo!

Lou niue ailamoundaut s'estrasso;
Veiren leou poucheja l'uiau.
Zóu de foro lei curo-biasso!
Plus de mèstre! Tóuteis egau.
Avès beou dire,
Nous fasès rire
Se nous prenès encar pèr de gournau!
Lou bru que sort
Dei sa plen d'or,
S'esvanira se sian tóutei d'accord,
Coumo lou cant d'uno cigalo,
Après lou darrié jour d'estieou...
S'un coou peto, lou fiò de Dieou,
La gardaren, la soucialo!

(Armana de la Sartan)

Clouvis preparo sa rintrado poulitico e en 1893, sara elegi, au segound tour, deputa de Paris, à Bello-Vilo, un quartié poupopulàri. Ié sara reelegi en 1894.

Au Generau Champiouonet

Bouen generau, brave segaire,
 Bèu bastard enmenda dóu nis,
 Qu'aviés dins la vido pèr paire
 Que lou drapèu de toun païs!
 Lou pople s'aubouro e saludo
 Ta renoumado benarudo,
 Que l'esbrihaudo de si rai,
 Aro que sout la pèiro blanco
 Douermes, acala sus teis anco,
 Coumo un qu'a bèn fa soun travai!

Quente espandissamen de glòri!
 La Tour d'Auvergno, lou sóudard
 Que fai parpaleja l'Istòri,
 Fuguè soun fraire à Gibraltar.
 Dins l'espetaclouso batèsto,
 Quand landavias ensèn, la tèsto
 Au ras dóu moure dei chivau,
 Vouesteis espaso, desplegado
 Au mitan de l'orro fumado,
 Lusissien coumo doues uiau.

Quand s'aclapèron leis auvàri,
 Quand pounchejè l'estrangié fèr,
 Emé tei valènt voulountàri
 Partiguères coumo un Cifèr.
 Eron tei noble fiéu: toun amo
 Voulastrejavo, au cèu de flamo,
 Dins sei pitre desbardana;
 E si vèi, après cènt annado,
 De piado de gigant, marcado
 Sus lei terro ounte soun ana!

Au trefoulun de la bataio,
 Quand uno ciéuta si prenié,
 Pèr la pouerto o pèr la muraio,
 Intraves toujour lou premié.
 E couneissèn lou noum dei vilo,
 E ti lei dirian entre millo,
 En bouen francés, coumo si dèu,
 S'avien de noum pas tant renaire,

Pèr lou dous parla de ta maire,
Que canto coumo leis aucèu.

Au trelus de teis iue de braso,
L'aiglo s'aplanto amoundaut,
Es Hocho que tenié l'espaso,
Quand t'estelleron generau.
E subramen, dins l'Empirèio,
Vejaqui Bayard que revèio
Tureno e lou brave Crioun:
« Regardas un pau, cambarado!
« L'a 'ncaro de bèlei journado!
« Soun pas mouert tóuti lei lioun! »

Zóu, pèr la Franço! Plus d'arlèri!
Proun de rèi! defouero lei gus!
Partères mai faire l'empèri
Au mitan dei ballo à Fleurus.
Sèmpre lou flèu que chaplo e chaplo!
Mètes, pèr prene Roumo e Naplo
Lou tèms que fau pèr faire un saut;
E pamens n'aviés, pèr tout faire,
Qu'un troupèu de descaladaire,
Lou pitre nus, lei pèd descaus!

Es pèr acò que toun estello,
Glòri de moun païs latin,
Dardaio encaro, sèmpre bello,
Coumo l'estello dóu matin:
Es pèr acò que ta valènço
Flouris d'un souveni, Valènço,
Ounte dourmères dins lou brès,
E qu'ei sant jour de la culido,
Antibo, la ciéuta flourido,
Jito de rosò à tei ciprès!

Mai se t'aiman coume sauvaire,
T'aiman encaro mai que mai,
D'avé garda, coumo un troubaire
Tout l'espèr de toun mes de Mai.
Quand lei fasèire de Tounèro,
Ti manderian pourta la guerro,
Ei Giroundin esparpaia.
Aquéli pàuri troublo-fèsto
Ti faguèron pas de sei tèsto
Lou pantai qu'avien pantaia.

Aviés la grando fe biblico...
Quand batiés lei Napoultan,
Lei leissaves la Republico
Pèr esfraia lei maufatan.
Esperaves lei Capitolo;
Aimaves l'aiglo que s'envolo,
Perqué t'envoulaves peréu;
Mai tournaves contro li Corso,
Que duvié quauque jour, de forço
La quiha souto lou drapèu.

Toun amo èron tant pietadouso
Que rendiés lou bèn pèr lou mau;
Pensaves ei maire plourouso,
Ei vièi que reston à l'oustau.
Jamai uno idèio marrido!
Fuguères bouen touto la vido;
La justici fuguè toun Diéu.
Es pèr acò que soun estello,
Enca mai auto, enca mai bello,
Sara deman quauque soulèu.

(Armana Marsihés)

1893

Es de bon, neste ami e counfraire Clouvis Hugues se porto candidat is eleicioun legislativo, eilamoundaut à Paris. Passara? Passara pas? Es ço que veiren dins tres jour. Mai qu'intre à l'Assemblado o que rèste au bel èr, acò ié levara pas d'estre ço qu'es: un clar pouèto de nostro lengo prouvençalo, un amourous cantaire de neste souleiant.

Ah! d'aquel escapamounte! Au terrible moumen ounte anavo afrounta lou chafaret e li batèsto, lis estoupin e li bramado di reünioun eleitoralo, moudulavo-ti pas li poulit vers plen de calaumo e de trelus qu'anas legi! Li trouvan pèr prefaci à-n-un pichot recuei de galejado parisenco, “Les farces de Mijoulet”, que vèn de publica Jan Sarrazin. Aquéu Sarrazin es un troubaire à sa maniero, forço couneigu à Paris, ounte vai dins li brassarié chabi à cha cuiero, en meme tems que sis oubreto, d'óulivo de Prouvènço que pesco dins un barriéu.

Veici li vers de Clouvis Hugues:

A Jehan Sarrazin
pouèto e vendèire d'oulivo

Canto toun cant, brave troubaire!
La vido es amaro, pecaire!
La nèblo enmasco lou soulèu:
Mai tout s'espandis, plus rèn manco,
Lou nis es galoi sus la branco,
Quand l'ome canto emé l'aucèu.

Pereilabas dins lou terraïre
Ounte nasqueron nòsti paire
Sabe de païsage clar,
Que se ié vèi sout lis estello
Passa lou tremoulun di velo,
Grand parpaïoun blanc de la mar.

Pereila, dins li ferigoulo,
Sabe li gènti farandoulo
Que lou tambourin menara,
Dintre tèms que lou cèu dardaio
Sus lou recourbamen di daio
Au mitan di blad tout daura.

Sabe de colo ensouleiado
Ounte béu à la regalado
Lou pastre countènt de si diéu;
Sabe de bos brounzissènt d'alo
Ounte roussignòu e cigalo
Fan sa musico tout l'estiéu.

Li cantaras, li cigalouno,
Lou bèu tambourin que vounvouno,
Li grand pastre, glòri dóu mas,
Li blad madur, li velo blanco
Que tremolon dins la calanco
Sout la pinedo di roucas.

E peréu cantaras, troubaire!
Dins la naturo e pèr ti fraire,
L'oulivié tout lusènt de rai
Qu'ensigno la terro, avuglado
Dins lou fum rouge dis armado,
La Pas, la Forço e lou Travai!

(L'Aiòli, n° 95 - Armana dóu Ventour, 1899 souto lou titre de "Fau canta")

1893

Lou Proumié Mai

Soun quaouqueis arlèri que fan un chamatan doou tron de dieou e que levon lei bras aou ciele emé de figuro desaviado, coume se leis anavian esclapa sus lei roco, tóutei lei coou que si preparan à festeja lou Sant Proumié-Mai de la paouriho. A leis oousi, la terro emé la luno juegaran dei chimbalo, lei granoueio aouran plus de coue e sera la fin finalo de tout.

Mi fan susa de claveou! S'erian de maoufatan coumo en l'èr de va crèire, serian bessai d'uno classo qu'es pas la nouestro. Es elei, lei bourgés, que soun lei grand troublaire de l'ordre. Faou pas 'vé legi doues pajo d'istòri, faou èstre bèsti coume l'ai de Mèstre Bartaloun pèr si figura que lei caio li soun toumbado tóutei roustito dins lou carnié, sènsa qu'agon jamai fa la batudo pèr lei campas. Elei tambèn e mai que naoutre, quand vouguèron prene sa plaço aou grand souleou si levèron coumo un soulet ome, faguèron trampela lei drapeou dins lou ciele e desborda tout la resclaouso. Lou malur es que lou pople fouguè pron enebria pèr li dona l'ajudo en s'aplatissènt leis esquino souto soun fai. L'aoubre èro aout, emé sei beou fruei que pendouelavon. Leis aguèron leou culi, e quand lei paoure mesquin reclamèron sa part, li garcèron de coou de taloun sus la tèsto.

Ço que l'a de pus poulit, dins tout acò, es qu'à l'ouro de vuei si fruton lei man, baton la mesuro dei pèd, si meton d'acòrd emé lei fiòli quand aquélei marrias nous reprochon rèn qu'à nàoutrei, d'agué arrousa de sang la terro de Franço e gita la tèsto d'un rèi dins la banasto. Eron pamens pas de travaiadou, èron pas de gènt doou pople, pèr dire propramen lei cavo, aqueou Mirabèu qu'acoumencè pèr manda Louei XVI à la Bedoulo e aqueou Roubespierro que li faguè passa la daio nacionalo sus la barro doou couele. De gigant, es entendu; e serian d'estroupia de cervello se leis escooussijavian aro qu'an mena soun obro à boueno fin e que si soun asseta dins la glòri emé de loousié à l'entour de sei tèsto inmourtalo. Mai faou pas

que fagon de Coumte de Mèstre Arnaud: se lou sang a jiscla si n'en lavon pas lei man coumo Ponço Pilato, pèr ço que nous a aoutant fa espeli d'espino que de flour.

Quand fougueron lei mèstre, si geinèron pas pèr nous aclapa coumo v'erian esta pèr lei noble e lei capelan. Au Camp de Mars, li tabasèron sus lou drapeou rouge; e fouguè que la prefaci. Tre que l'idèio soucialisto aguè pouncheja, representado pèr aqueou grand citouien que li disien Gracus Babeuf e pèr quàouqueis aoutre que voulien pas leissa endemia lou mihou dei rapugo dins li vigno doou pople, lei carrejèron davans lei tribunaou e zóu! mai dins la banasto! Ero pamens pas de tèsto de rèi aquélei tèsto; mai pourtavon un mounde, avien dins elei coume uno espèci de vorcan tout flamejant de justici, e que sarien devengu, lei nouveou previlègi, se lou cratero s'ero crebassa?

S'encaro se l'èron arresta à-n-aquélei proumiérei saounado! Malurousamen nous an fusilha, nous an despourta, nous an empresouna tòutei lei coou qu'avèn vougu èstre de la fèsto e aganta nouesto part de bouenur. En 46, lei cadabre doou pople s'amoulounon dins lei carriero de Paris, en 71, lou mourtalàgi espavento l'istòri que pamens n'a proun vist. Lei pajo de Victor Hugo soun aquito que lo cridon à la pousterita.

Tout acò nous empachara pas de faire noueste Proumié Mai, coumo de citouien libre e sènsorèn descalada. Tout ço que voulèn, es e reclama. Sian d'ome: perqué nos fan-ti travaia coumo de bësti? Perqué nous tènon-ti de journado entiero dins sei galèro, ounte la blodo remplaço la casaco doou fourça? En 89 lou pople dreissè sei caièr e lei bourgés l'aplooudissèron. Lei dreissan encaro un coou, lei pourtant à la Coumuno e vaqui tout. Que maou l'a à si plagne quand sias malaurous? Demanderian pas miés que de resta dins nòuestei oustau, emé nòuestei frumo e nòuestei enfant sènsorèn nous enana pèr carriero emé de drapeou que fan poou ai darnagas. Quand ploou de coou es pas lei bourgés que lei recebon; an lou Gouvernamen, an la poliço pèr elei e sian, nàoutrei, pas mume arma de l'ooutis que nos serve à derraba la vidasso.

Anèn, zóu! Lei cambarado! Lou mes de mai es lou grand simbolo de resureicien de la naturo, lei flour pousson, lei branco reverdejon, leis aouceou voulastrejon à l'entour dei proumié nis e tutto la terro bramo à l'Umanita que lou souleou sera pas countènt tant que lei travaiadou aouran pas fa espeli la justici coumo una flour, reverdi l'egalita coumo un rampaou e canteja la liberta coumo un aoouceou!

(La Sartan, n°103, 29 d'abriéu de 1893)

Escriué pamens pas que de tèste engaja:

Bruniquel, au Moulin dis Istournel, lou 2 d'outobre 1893.

Lou roure de Tubé

Dins moun village ounte rèn manco,
Se vèi un roure espetaclos,
Emé tant de fueio e de branco
Que lis autre n'en soun jalous.

Vers l'aubo claro, dins l'eigagno,
Entre li colo, aperabas,
S'aubouro coume uno mountagno
Tremolo coume un nivoulas.

L'esfrai vous prèn quand sias dessouto,
Landarias coume de cifèr,
Tant lou bèu gigant vous envouto
Emé si ferouge bras verd.

Pamens i'a proun de jour, pecairet
Quand ère enca' tout pichounet,
Sout lou roure anavian nous jaire,
Coume un vòu de passerounet.

Lou peje, sus la terro duro
Que lou soustèn coume se dèu
S'embandis 'mé l'estampaduro
D'uno tourre de vièi castèu.

Pèd descaus dins li berigoulo,
Li det l'un à l'autre nousa
Se metian dès en farandoulo,
Sènso pousqué tout embrassa.

Sèmpre enca mai lèvo la tèsto
Sout la destrau di bouscatié.
Vèngue lou tron e la tempèsto
Chasco branco es un roure entié.

La cansoun dis qu'au mes di fado
Dous bon chivalié dóu païs
Tirèron sout l'aubre l'espado,
A l'ouro que la luno ris.

Devien ama la memo bello,
Perque tóuti dous n'en soun mort,
Emé d'uiau dins li parpello,
Emé li man subre lou cor.

E desempièi, quand anas querre
La floureto long di pradas,
S'ausis enca li cop de ferre,
Dins li fueio e dins lou roucas.

Es tant sournaru, moun bèu roure,
Que l'erbo, acatado souto éu,
Saupra jamai se vèn de ploure,
Se fai nivo o se fai soulèu.

Mounto tant aut, dins l'aubo blanco
Pèr lou crèire fau l'agué vist
Que s'èron de pèiro, si branco,
L'aiglo ié bastirié soun nis!

Après la bataio e l'esprovo,
Vole que ié coupon lou bos
Di quatre plancho tóuti novo
Ounte anaran dourmi mis os.

Ansin, aurai sout lis espalo
Sus moun paure pitre dubert,
L'amo de ma terro natalo
Flourido de soulèu e d'èr.

Se dins lou trau vènon me traire
Liuen de moun brès e de moun cèu,
Moun paire emé ma santo maire,
Li sentirai proche de iéu,

Pèr-ço-que, quand soun bèu futage
Verdejavo, dempièi milo an,
Dansèron bessai au village,
Sout lou grand roure tremoulant.

Lou 4 de febrié de 1894, Clouvis óuficio pèr lou proumié batisme civil à
l'Oustau dòu Pople de Mountmartre.

« Au noum de la Republico Soucialo e de l'idèio Revouluciounàri, au noum de la Naturo, au noum dóu Clar Soulèu que fai greia li planto, au noum di nis mounte lis aucèu brezihon, au noum de tout çò qu'es verita leissas-me, mi bèus enfant, vous counsacra à la vido civico, leissas-me vous bateja en apielant sus vous la Benedicioun Universalo...»

Es parié pèr lis enterramen.

1894

A parla!...

Lou cresieu mort! Coume passave, adavans ièr sus lou cours dóu Chapitre l'ai vist passa, lou grave moussu Delibes, aquéu que garço li soucialisto dins sa pòchi e que l'autre jour, davan lou mounumen ounte Turcan a quiha uno patrò, si despoutentavo à nous desounoura davans lou drapèu. O! D'aquéu bougre de Delibes ! Mi souveni que dins lou tèms, quand aviéu panca. tant de margarideto dins la barbo, aquéu moussu d'aqui mountavo sus li tribuno e emé son teta-dous, debanavo d'istòri de nosto maire grand, ounte li soucialisto apareissien de longo emé de mourre de maufatan e d'esglaria. Uno sèro, sabe plus en quinte endré, faguè uno espeço de basarutage ounte me passavo la poumado d'uno man pèr miés me grafigna de l'autro. Faguè uno cavo espectaclouso! Crese que meme me tratè de pouèto: se me tratèsse de felibre ié mandave mi temouin.

Dins aquelo epoco èro, à çò que m'an di, un ome de l'Universita, travaiavo dins li gros libre, espóussavo lis arno au vièi Oumèro, tutejavo Vergile e esplicavo i jouvènt qu'Orace èro pas un darnagas. Mai èro esta dóu partit de Ciceron contro aquéu paure Catilina, e me garçavo, sènsa agué l'èr de ié touca, de "quousque tandem", qu'aurié derraba li bano dóu biòu de Sant-Lu. M'ère figura que tout acò èro fini e que Delibes, emé quauquis estudi, perqué s'apren rèn dins li coulège, avié douna un cop de barro de noste caire. I'a quauquis ome, dins noste siècle, que tout en estènt de sabentas, o de grand pouèto, an desplega au vènt dis esperit la grando bandiero dóu soucialisme. Li sonon Victor Hugo, pèr lou pas nouma, Michelet, Quinet, Loïs Blanc, Proudhon, Fourrier, Blanqui e quauquis àutri que passon pas pèr d'estournèu: se dis meme qu'es de gros bestiàri de la famiho dis aiglo e que quand arregardon lou soulèu es lou souléu qu'a pòu. Delibes éu, es bèn mai en maubre qu'aquéli gènt: a pas boulega, mai a parla! E çò qu'a di davans lou monumen farié creba de rire lou siècle que vèn, se li generacioun nouvello avien pas mai à faire que d'estrepa dins lis oubreto d'aquel ome de lecturo.

Quand sounge qu'a vougu nous faire passa pèr de gènt sènso Patriò! Mai saup dounc pas, lou moussu, que la Republico, tóuti li cop que lou pople l'a arrousado de soun sang, a proclama l'idèo patrioutico e que Paris aurié pas tant fa de barricado, après la pas signado à Bourdèu, se l'Assemblado de malur, coume ié disien, avié pas signa emé l'Estrangié uno pas touto enfangado!

Me fan susa li clavèu de la crous, quand vènon nous brama qu'èli tout soulet soun de patrioto. Mai tounerro de Dieu! Soun-ti geina, èli, li gros pèis, pèr faire pache, sus li frountiero, emé tóuti li manjo-sang de pople que i'a de l'autre caire?

I'a quàuqueis an quand l'Emperaire Guilhaume, afusca de soucialisme, sounè la rampelado i grand naciounalisti de tóuti li païs, Jùli Simon, Tolain e uno banastado d'autre s'en anèron à Berlin, s'assetèron à la taulo dóu Mèstre qu'avié matracà l'Alsaço e la Lourreno, s'enribanèron lou pitre emé li decouracioun d'aquéu sacrejaire de la Franço e revenguèron tout galbau nous conta qu'èron esta bèn reçaupu.

Tu, malurous travaiaire, t'es defendu de jogne ti man emé li malurous dis àutri païs. Quand plagnes la misèri dis autre en pensant à la tiéuno, siés qu'un marrit francés; mai arranjo-ti pèr agué, deman, de picaioun dins la pòchi, pren de ventresco, espoumpisso-ti, dauro-ti sus tóuti li courduro e alor poudras ana dina encò de Guilhaume, sènsa que Delibes fague trampela si pichoun tounerre.

E qu's que dis que l'aiman pas, la santo Patriò? Aiman talamen la grando qu'aiman aussi aquelo qu'es touto pichouno, aquelo ounte i'a 'gu noste brès e que vounvouno encaro de la cançoun de nòsti maire. Quand lou reviéu, toun soulèu, o Marsiho, touto moun amo voulastrejo dins li velo de ti batèu, emé li gabian que blanquinejon dins lou cèu blu, lis alo recourbado coume de voulame, touto ma jouvènço me revèn, ai vint ans, li fiho soun bello e se pènse encaro à M. Delibes, es soulamen pèr la rimo e pèr çò qu'elor siéu l'enfant de l'oustau qu'arribo, ô Delibes !

(La Sartan n° 151, 31 de mars de 1894)

Avignoun, mai de 1894

Clouvis Hugues

Es pas poulit moun ami Clo-Clo, nàni, es grela coumo un drai, se ié trasias uno pougnado de cese sus lou visage n'en toumbarié pas un au sòu, a peréu lou nas esquicha e coume se i'avien façouna à cop de rasclo de pastiero. Mai s'es pas poulit es bèu, pèr-ço-que dins soun iue brun vanego uno flamo, sa bouco marco la bounta e la voulounta, sa voutes, un pau enraumassado, es caressanto e cantarello, es bèu pèr-ço-que soun amo es

bello.

Ero un enfant quand l'aduguèron au pichot semenari de Santo-Gardo, ounte ère, iéu que vous parle, un di grand. Lou vese tout estouna dins sa trop longo blodo à carrèu blanc, e blu, redo, novo, emé soun centuroun de cuer vernissa que lou sarravo trop aut souto li bras.

Un nouvèu! Ié fuguerian lèu tòuti à l'entour, grand e pichoun demandarian dès, vint, trento cop:

- D'ounte siés! Coume te dison?

E éu, bravas, apiela contro un arcèu de la court, nous respoundeguè dès, vint, trento cop:

- Siéu de Menerbo, me dison Clo-Clo.

Fuguè crentous ansin dos ouro de tèms, pas mai.

Lou lendeman èro abali, reviscoula coume un lende, jougavo i barro, à la paumo, i goubiho; courrié, sautavo, se batié coume lou plus assegura dis ancian; degun s'avisavo de lou galeja sus sa tignasso embouiado, o sus sa caro grelado, car mandavo la man e lou pèd e rebecavo coume un boujarroun.

Em' acò aquéu lanquèri nous estounè tòuti pèr sa braveta, sa devoucioun. Emé si man jouncho, sis iue beissa, aquélis iue tant beluguet ounte vanegavo uno flamo, semblavo un pichot sant. Tamben fuguè lèu de la Coungregacioun de Sant-Louis de Gounzago, crese meme que l'an se passè pas sènsø que n'en devenguèsse l'un di priéu.

Quand anavian i permenado, lou dijòu, amount dins li mountagno o long di ribo de la Nesco, tòuti lou voulian pèr noste Mounitour.

Veici ço qu'èron li Mounitour: èron li servènt de la Coungregacioun que recampavon li mai devot, li mai arresta de sis ami, li menavon à l'ombro d'uno tousco o d'un aubrespin e ié fasien recita quàqui preiriero; pièi, pèr s'aprendre à predica quand sarien capelan, ié fasien uno charradisso, uno prechoio, sus la vido o li vertu dóu sant o de la santo dóu jour. Es aquí que noste Clo-Clo se faguè lèu uno celebrita pèr bèn debana soun cabedèu e pèr parla sènsø escupi de miech-ouro de tèms. Meme que de proufessour s'aprouchavon de cauto à cauto de soun roudelet pér l'ausi! Tòuti lou caressavon e lou dounavon coume eisèmple. Moussu Trouchet, lou superiour se fisa d'eu pèr faire la leituro dóu tèms di repas; Moussu Giraud, lou grand lou fasié jouga li principau role dins si tragèdi; Moussu Jan ié fasié servi la messo; Moussu Giraud, lou pichot, lou menavo cassa; Moussu Bonadona éu-meme, qu'èro tant pounchu, tant catihous, tant menèbre, l'avié encarga de souna la campano pér anouncia la coumençanço e la fin dis estudi e di recreaciooun.

Basto, quand sourtiguère dóu semenari ié leissère moun Clo-Clo dins tout soun pountificat, moudèle de tòuti li vertu. E me rapelle que se disié à la chut-chut:

- Aquéu, un jour, sara superiour de Santo-Gardo!

- Ato vai! disien d'autre, a l'estofo d'un messiouñari pèr la proupagacioun de la fe.

- *Ié sias pas! disien li saberu, acò fara un evesque d'Avignoun... e quau saup!*

Un jour, i'avié bén qu'àuquis an qu'avié quita lou semenari, me permenave dins Marsiho e badave coume un bon païsan qu'èr davans tóuti li boutigo. Remountave la carriero de Roumo sus lou cop de dos ouro de vèspre au mes d'avoust i'avié pas grand mounde tant la calour toumbavo ensucanto. Dous oubrié caminavon davans iéu, la pipò au mourre, lou berret sus l'auriho, li man dins li pòchi de si làrgi braio de velous blu, parlavon lou franchimand coume li gènt dóu coustat d'aut, valent-à-dire emé lou nas, qu'acò es l'acènt destinguì dóu Nord; de tème en tème mi dous galavard, se fasien un porto-voues emé li man e cridavon:

- *Coua! Coua! e vague de rire à s'espóuti, pièi recoumençavon mai.*
- *Coua! Coua!...*

Coumprenié pas lou badinage e caminave sènsò n'en faire cas; mai tout à-n-un-cop vese se revira un pichot abachoun qu'èro à dès pas davans naute; arribo coume un fouletoun sus li dous oubrié, e, avans que se fugon avisa de rèn, lis emplastro l'un e l'autre d'un parèu de gautas que ié desviron li gaugno e ié mandon si pipò e si berret dins la rigolo.

- *Mourre d'ibrougno, ié cridavo lou pichot abachoun enlissa, pourtas aquéli carpan à voste païs di graio!*

Li dous oubrié esbalaivi de l'ataco bretounejavon:

- *Que veux-tu, toi! C'est pas moi. Je ne te parle pas à toi, moi!*

Mai l'abachoun li tenié pas quite ansin, ié boutavo lou poung souto lou nas à l'un e à l'autre e dins sis iue i'avié uno talo menaço, que li dous nèrvi dóu Nord n'èron coume palafica. L'aguè lèu aqui uno foulò de mounde... Prenguerian tóuti lou partit de l'abachoun, e lis oubrié, counfus, aguènt rambaia si berret e li tros de si pipò, s'esbignèron emé la bramado que ié faguerian.

E l'abachoun? L'abachoun èro moun brave ami Clo-Clo, qu'avié pres la soutano e l'avien fa sout-diacre à la Ternita e venié, au gourrènt di vacanço, faire si devoucioun à la bono maire Nosto-Damo de la Gàrdi...

Noun pode vous afourti s'es sus un roumias dóu Leberoun o sus uno sebisso di colo de Marsiho que neste abachoun traguè la soutano e lou capèu à lume. Lou verai es qu'en 1871 avié carga la barreto roujo, trevavo li descaladaire e li barricado de la Coumuno. Lou verai es que li Counsèu de guerro noun coumprenguèron que lou jouvènt èro un pouèto, un foulas de felibre, lou jugèron bessai un pau sus la mino, e lou coundanèron, pèr poulitico, à la presoun!

Mai Clo-Clo avié l'amo nauto, e li ferrou, li grasiho e li bàrri de la presoun amoussèron pas la pichoto flamo que vanegavo dins sis iue brun.

Dins sa gàbi, coume un roussignòu, cantè sis estrofo que tantost brounsissien coume lou cleiroun di bataio, tantost ramajavon coume l'auceliho dóu printèms, tantost idoulavon coume lou toco-san di revoulucioun, tantost mandavon de poutoun is ange, tantost emplantavon

lou couteu dins lou pitre dóu tiran. E quand sourtiguè de la gabi n'en fuguè un de chamatan de tóuti li jour que Dieu a fa! Nous esbalaugiguè dins lou journau l'Egalila emé si pouèmo, si serventés, si roumanto e si cansoun de la Pichoto Muso.

Pièi se maridavo emé la femo que lou coumprenié. L'amiravo, lou belavo, lou soustenié dins si luchò; car elo ero peréu grando de cor e d'amo, elo peréu avié la flamo de la pouësio e lou grand gaudi de l'artisto. Avié proun besoun, neste pouèto, neste felibre, d'aquelo ajudo. Li tèms èron aspre; sa bello obro, soun bonur encitavon la jalousié e l'envejo, soun franc parla escalustravo; falié noun soulamen s'apara dins li reünioun e li clube pèr la paraulo, e pèr la plumo dins li journau, mai falié encaro sagela soun ounour emé la pouncho d'uno espaso

Mai lou pople l'escoutavo e lou coumprenié, e un bèu jour lou veguerian deputa de Marsiho, segur que li dous oubrié de la carriero de Roumo avien vouta pèr éu. Aco ié fai pas rèn, neste bon prouvençau alor mounto à Paris e eilamoundaut, siegue à la tribuno de la Chambro, siegue i salo di counferènci, siegue dins lis acamp felibren o cigalié, siegue dins lou roudelet que trevavo lou rebat de Vitour Hugo, neste felibre se fai ausi, escouta e estima à soun degu.

Ouratour flamejant e un pau brassejant coume counvèn à-n-un bon prouvençau, fai tripet-pelòri dins la poulitico; mai lou pouèto doumino lou tribun, lou soulèu esvarto lou nivoulas, e parèisson alor "Les Evocations, Les Soirs de la bataille, Le sommeil de Danton, Les jours de Combats"...

E coume lou prouvençau de la bono, se leissara jamai entamena pèr lou francihot coume la lengo meiralo es dins lou sang de l'ome que que n'en digon li sang-fla di païs fre, neste ami Clo-Clo, dins si triounfle coume dins si cabussado poulitico, fuguè encaro que lou moulin dóu Castelet manquèsse d'aigo pèr vira, éu a toujour garda dins sa man soun pichot galoubet prouvençau, sa flahuto à tres trau, e tóuti li cop que soun cor es esta esmougu e que soun amo a parla, nous es arriba uno perlo prouvençalo, blouso, claro, dindanto, de Paris:

*Dins lou founs di mas e di cabano
Sian vengu planta dins Paris
La vièlo bandiero pacano
Ounte la Liberta flouris*

Aquéli jouieu escrincela, aquéli perlo fino, aquéli diamant esbléugissènt coume d'iue d'arlatenco, s'apellon: Li Lagremo, Lou Castelet, la Prouvènço, A Clemènço Isauro, La farandoulo ; e tant d'autri que legirés leu-lèu dins un galant libre que se quicho d'aquest ouro.

E aro, moun bon e leiau ami Clo-Clo laisso-me te dire: que fugues ouratour, deputa, evesque, messiouñari, Papo rouge o que sabe ieu! que

benastrugues, counfiermes e batejes, ve, lou plus clar, lou plus fres, lou mai verai de toun obro, franc ti bèu tresor de chato, sara toun libre de pouësio prouvençalo. Acò osco! sara la plumo de toun capeu, lou diamant de ta bago, lis iue de tis amour, la rosò de toun jardin, sara la paraulo de toun amo, lou fin mot de ta poulitico, sara lou rai qu'iluminara ta memòri.

Fèlis Gras

Lou 17 de mars à l'Oustau dòu Pople de Paris presènto soun soulet pouèmo dramati “Le Mauvais Larron”.

Avèn ges d'entre-signe sus li succès de si pèço que la mage part fuguèron jougado vo presentado qu'un cop.

1894

La revengudo

Quand lou revesi moun païs
E sei chato,
Sieou coumo l'aousseou dins lou nis
Que l'amato.

La plueio a jiscla mai que mai
Sus meis anco
Mai vaqui lusi l'encian rai
Dins lei branco!

Ço que s'aubouro eilamoundaou
Es ma roco;
Lou ceou blurejo à faire gaou
E la toco.

Lei teoule, souto lou casteou
Que tremouelo,
Saoutiejon coumo un troupeou
Sus lei couelo.

Ço qu'entrevieou pèr eilalin,
Sout lei draio
Es la resclaouvo doou moulin
Que dardaio.

L'a de joio d'aoubre e d'aousseou
Sus lei ribo,
Per ço qu'an devina beleou
Qu' s qu'aribo!

Es l'enfant de l'oustaou que vèn:
Fagués plaço!
Vèni aoublida lou coou de vènt
Que m'estrasso.

Ai besoun, cowntro leis uiaou
Avuglaire,
De m'assousta dins lou faoudaou
De ma maire!

Ai vougu saouva de la mort
Ma memòri,
Dins lou trelus adei laousié d'or
De la glòri.

E pamens quand lou boues verdis
Sout l'aoureto,
Aourieou culi de Paradis
De floureto!

(La Sartan)

8 juillet 1894

A la Prouvènço

Odo recitado au pèd dóu mounumen de Roumaniho en Avignoun

Es pèr tu que cante, Prouvènço !
Quand revese toun soulèu d'or,
Tout ço que fuguè ma jouvènço.
Me beluguejo dins lou cor.
Courre ti bos e ti mountagno;
M'acate darrié ti baragno,
Coume quand ère pichounet;
Dins lou blanc trelus de l'aubeto,
Arrape ensèn sus li floureto
La rimo e lou parpaiouonet.

Dintre ti roco ensouleiado,
Dins lou cèu que bluiejo e ris,
S'aubouro la roco di fado,
Aquel que fuguè moun nis.
Mi rèire coucha sus l'auturo,
Dins la bèuta de la naturo,
N'an que lou clapas pèr toumbèu;
L'amo di nostre, quand s'envolo,
Voulastrejo sobre li colo.
Emé li nivo e lis aucèu.

Prouvènço, o maire de ma maire
Es tu qu'en boufant sus ma car
Me batejères pantaiaire
Emé l'aigo dóu Rose clar!
Es tu que, proche moun auriho,
Vounvounaves coume uno abiho,
Quand de Menerbo à Veleroun,
Jamai desafouga de courre,
M'enfusave i draiòu di mourre
En piéutant coume un passeroun.

Se s'aubouran lèu, se nosto amo,
Abrasado dóu fiò de Diéu,
Seguis coume un aucèu de flamo
Li drapèu qu'estrasson li niué,
Se cridan: - Bataio! bataio!

Se la santo espaso cascaio
Dins lou fourrèu, sout nòsti man,
Es pèr-ço-que sus ti det rouge
Avèn begu lou sang ferouge
Di Sarrasin e di Rouman!

Se parlan ta lengo adourado
Pertout, de liuen coume de près
Emè nòsti labro daurado :
De la cansouneto dóu brès,
Es pèr-ço-que li pàuri vièio,
Nous disien ta gènto Mirèio
Amourouso de Vincenet
Dintre lou tèms que sus sis anco
La fielouso de sedo blanco
Se debanavo plan-planet!

Se nosto cansoun triounfalo
Ounte la joio s'espandis,
Lando coume un vòu de cigalo
Dins lou cèu negre de Paris,
Es pèr-ço-que siés jamai lasso
De faire espeli nosto raço
Dins li poutoun d'or dóu soulèu
E que nous as dins li parpello
Vuja la glòri dis estello
Coume l'òli dins lou calèu!

Zóu! li poung fa pèr la batèsto,
Li cambo au pitre di chivau.
Sarian belèu li troublo-fèsto,
Li cercaire de lausié faus,
S'avian pas vist sus ti mountagno
Lis óulivié, li blad d'eigagno
Proufetisa la grando pas
Emé si branco clarinello,
Tremoulant coume de dentello
Darrié l'espalo di roucas.

Oublidarian bessai la terro,
S'èro pas dins l'èr siave e dous
Enca risouleto coume èro
Au jour de sa proumiero flous;
Mai lou mèu de la grando souco .
Es sèmpre encaro sus ta bouco
Dins li trelus e dins lou vènt;
L'aubo en se levant te poutouno
E la bèuta de ti chatouno
Abrasò lou cor di jouvènt!

Ges d'esclùssi pèr ta memòri!
Quau t'aclapara dins lou trau
Aro que t'abéures de glòri.
Au dive sourgènt de Mistrau;
Aro que Félix Gras te canto,
Aro que Roumaniho encanto
L'amo de ti fiéu negrinèu
E qu'au dardai di souleiado,
A pleno labro l'as manjado,
La Mióugrano d'Aubanèu?

Soun de maufatan e d'arlèri,
Aquéli que, lèu desmama,
Sabon plus dins ti cementèri
Joune li man e lagrema;
Aquéli que t'an mespresado,
Que volon plus segui li piado,
Pèr lou camin di parpaioun,
E que, renegous de si paire,
An crento de parla, pecaire
La lengo de ti pastrihou.

Prouvènço, o terro benesido!
Nàutri t'aman sèmpre que mai,
Coume la blanco margarido.
Amo lou poulit mes de mai!
T'aman d'uno amo libro e fiero
Sagata sout ta bandiero:
Lou que te sarié pas fidèu,
Pèr-ço-que la Franço sacrado
T'a dins sa courouno estelado
Coume lou Ventour e lou cèu!

E t'amaren ansin, Prouvènço,
Enaura pèr crida toun noum,
Li douz pèd dins ta draio, sènso
Plega dóu cor à di geinoun,
Tant que lou vènt, la mar qu'afloco,
Cantara à travès di roco
Li glòri dis ome e di diéu,
Tant que veiren, joio nouvialo
Flouri dins ti man celestialo.
La grando roso dóu soulèu.

1894

La fin de la fiero

La fiero de la Plano duro encaro: aquelo de la politico va sus sa fin. Dins uno coumo dins l'autro si fa foueço brut, si couiouono lei gènt, si vènde de paraulo de breguetian, mai es subretout dins la politicaio que lei charlatan e lei dansaire de couardo fan lou mai d'estampèu. Tout ço que mi counsouelo un pau es de vèire que lei telo pintado s'estrasson dins lou vènt que boufo d'en partout. Lei boues, mounte soun quiha lei barjo-mau,

trantaion coumo de fueio. La dóururo dei mantèu foute lou camp de tout caire. Mi souvèni que, d'en proumié, quand èri deputa tout fres tira de l'urno, lou pople avié encaro pèr nautre uno afuscacien que nous empuravo. Quand passavian dins lei carriero, disien: "Tè, vaquito lou deputa!". E tambèn l'anavon d'un coup de capèu. Aro, quand nous saludon, es tout just perqu' avèn pas fa fourtuno emé lei sòu dei paure en trafegant dins leis afaire. Mai si vis que l'a plus, dins lou salut, la fisanço dins l'idèio, la cresènço à la realisacièn dóu prougrès pèr lou mouien dei Chambro. Si n'es tant passa de bordelage aquito dintre! Si n'es tant marcandeja de counsciènci! Si n'es tant begu de pechié de vin! L'a tant de gourrin que pèr rabaia un malerous pouarto-fueio an renega tout ço qu 'avien proumés.

Aurié fougu, au pople, un bon cargamen de couiouñgi pèr pas s'avisa qu'aquélei bèu moussu si garçavon d'eu sus soun nas!

Tambèn, aro que leis a vist au chantié sarié pas facha de li faire resquiha lei platèu souto lei pèd...

L'a pas loungtèms que nous an fourja uno pichouno lèi. La cuneissè? Sus lou simple raportàgi d'uno basaruto que l'aurés pas fa bouqueto un jour de grosso susour, recebrés la vesito de moussu lou coumissàri enribana de sa caussano que vous tafurara dins vòuestei papié e garçara l'escaufèstre dins voueste oustau, despuei la groto fin qu'au galatas.

Se vouesto frumo vous a escri que vous mando uno babeto bèn caudo, se vous a di de-long de soun papafard de famiho que lou viàgi duro un pau tròup, que si languisse, que lou badaiun vèn de l'aganta e que vous esquicharié sus soun piés coumo uno panisso, eh, bè, lou gros encaussana si lipara lei barjo d'aquélei secrèt e si figurara que l'es... Bougre de "petit polisson!..."

Es aquito que n'en sian vengu. Quand li va diguèri, à la Chambro, que farfouivon dins lei letro de marida, aquéleis arlèri si crebèron de rire. (Dùvi mume vous dire, en passant, que lei fai toujour rire quand li parlas de cavo que farien ploura. Un jour vo l'autre publicarai, bessai, un libre qu'aura pèr ensigno: "On rit" e mounte degrunarai uno istòri de douleur souto la fraso que leis a fa estrassa de joio). La parentèso clavado, faou counveni, anen, que vènon aqui, de nous semoundre uno lèi que Carlo-Magne n'en aurié pas vougu, à rapport que, quand mandavo lei gènt à l'escolo, èro pas pèr leis encafourna dins lei presoun. Tout es devessa, leis encian republican an fa coumo lei chambre: van en arrié. E se l'avié rèn qu'élei pèr representa la Republico, auriéu crento de mi dire encaro republican! Ah, ma pauro Mariano coumo t'an desavia! Eres uno bello piéusello, ères fresco coumo l'aigo de la mar, bello coumo un pantai, emé toun pichoun calot rouge que semblavo uno flour espandido sus ta tèsto que fasié revira lou pople, e aro, pecaire, se landon pas lèu, lei joueine, sàbi pas sus quintou moulin jitaras toun bounet!

Es pèr tout acò d'aquito que lei deputa, mume leis ounèste, perdon la glòri e soun quasimen plus degun eis uei dei bràvei gènt que li garçon tóuti

dins la mumo saco. Es pèr acò tambèn que la fiero va s'acaba. L'a quaukarèn pèr l'èr, es un nouvèu mistrau que si lèvo, la chavano es pas luen e lei blad pendouelon dóu caire d'aquélei qu'an ges de pan. Va veni, la meissoun santo. Tòutis aquélei qu'eimon soun pès e l'Umanita, fouero de tout drapèu politico, vien bèn que tout craniho e que l'a souto terro quaukarèn que mounto.

Tout ço que voulèn es que la justici s'esparpaie e demandan pas sa coulour au parpaioun. Lou sang a tròup giscla, nous fòu la pas, la grando pas pèr nàutrei e pèr tòuti, perqué leis ome, de mounte que vèngon, van tòuti à la mumo egalita dins la sourniero dóu toumbèu.

Lou tout es que la marrido fiero fenisse pèr fin que lei maufatan de tòuti lei parti, blu, blanc vo rouge, disparèisson à la benvengudo dóu soulèu.

Veirés que li seren tòuti à faire lou brandou sus la plano Sant-Michèu, lou jour que l'idèio, coumo Lazare, si levara de sa caisso de mouart, e troumpetara lou mourtalàgi dei poulinchinello de la darniero Fiero politico.

(La Sartan, 8 setèmbre de 1894)

1895

Lei poutouno

Pantaiàvi de-long lei draio,
Viguèri dins lou valounet
Pròchi l'aigueto que cascaio
Tout un vòu de parpaiounet.

Bello farandoulo estivalo!
N'en avié de touto coulour;
E la fresqueto de seis alo
Venié de l'eigagno dei flour.

Ero tout un vòu de poutouno
Que s'èro facho parpaioun
Sus lei bouqueto dei chatouno
Calignairis d'aquéu valoun.

Au bèu mitan dei margarido,
N'en viguèri qu'èron blu,
Emé l'aleto trefoulido
Mounte dardaiavo un belu.

Vers la couelo, sus lei flour raro,
N'en viguèri doues de tout blanc
Que semblavo dins l'aubo claro,
Doues ièli dubert s'envuelant.

Oh! queto joio! lei floureto
Qu'un ventoulet venié bressa
Si durbién coumo de bouqueto,
Rèn que de lei senti passa.

Un venguè puei qu'èro tout rouge,
Tout rouge e pamens tant poulit!
Ero aquéu deis amour ferouge,
Aquéu que faguèri 'speli...

Au soulèu, dins l'aureto siavo,
l'aguèri lèu recouneissu...
Pecaire! la flour tremoulavo
Quand si li pausavo dessus.

Paris, 28 de setèmbre 1896

La margarido

Passave. Uno margarideto,
Doulènto coume un cor dubert,
S'escoundié, quasimen souleto
Dins lou bos verd

Ié diguère: - Perqué, ma bello,
O sorre dóu grand iéli blanc,
Escoudre ansin toun rai d'estello
Tout tremoulant?

Me respondè: - Galant troubaire,
La flous fai pas tout ço que vòu;
Me tène escoundudo, pecaire
Pèr ço qu'ai pòu

Que la chato de la bastido
Me cueie en cantant sa cansoun,
E que la pauro margaridoIé digue noun!

Is eleicioun de 1898 sara elegi tambèn deputa de Bello-Vilo.

A la Santo-Estello de mars de 1898, es chausi coume majourau en Aigo-Morto, à la Cigalo de Durènço, véuso de Pau Arène en 1896, que fuguè atribuïdo à Batisto Bonnet, dóu Felibrige de Paris, en 1897 mai que la refusè.

1897

A Pau Arène

Nosto Areno, ô dive cantaire
Que fasiè tant joio d'ausi,
Espincho un paou d'aqueste caire:
Ei nàoutri que sian pereici!

Ié, soun tóuti, li cambarado!
Tóuti, coumo se n'en plouviè;
E sèmblo un voou de couquiado
A l'entour d'un grand óulivie!

Flous natalo! Aoubo risouleto!
Toun paire, quand erès pichoun,
Fuguè gardian de tis aleto
Au coulège de Sisteroun.

La gabi t'encantavo gaire:
Vouliès t'envoula dins lou vènt...
Mai èro pas crudèu, toun paire!
E lou bon vièi se n'en souvèn.

Quand revenguè vers soun Adèlo,
Lis ai encaro tóuti dous!
Poudiè pas saoupre qu'uno estello
Douraiè touon trouon glourious.

Cadun a soun fai sus l'esquino;
L'Estieu porto déjà l'ivèr:
Eu faguè de bello farino
E tu faguères de beù vers!

Aro l'estello s'ei levado
Sus ta vilo e sus toun oustaou:
Dins la draio, souto ti piado,
Li lausié pousson, imourtaou!

Me disiés: - Aqueou que travaio,
Que vèn, que bouffo, aoura soun tour.
Siéu semenaire de medaio...
Si retrouvaran quàouqui jour...

Que toun oumbro siegue tranquilo!
Li gardaren coumo un tresor;
Se li souspesavo, Viergilo,
Veirié leù que soun tóuti d'or!

Lou cèu dardaio dins ta velo!
Siés lou Latin, lou bèu Latin!
Ame ta fraso clarinello
Coumo un ièli dins lou matin.

Ero talamen de la raço,
Aviés tant lou beou sang de Diéu
Que si cantaves coumo Ouraço.
Tambèn roundenaves coumo éu!

Petejaves, fasiés l'empèri,
Ié anaves d'un cop de gousié
Quand li faou mascle e lis arlèri
Rapugavon dins toun lausié.

Mai t'apausaves lèu de dire
Ço que t'enfialavo lou fiéu:
Eres aqui te fasiéu rire!
Un ourso que manjo de mèu.



Eres encaro un paou, pecaire!
Coumo floureto aou mes de Mai:
Sian de troubaire, e li troubaire
Soun galejaire que noun sai!...

Tè, vè! L'ase de Jan de Figo
Cambaralejo amount dins lou céu!
Se lou mountavian un paou, digo,
Perque volo coumo un aucèu?...

Ges de paio, se reguignavo!
Am 'éu, quiha sus soun péu doura,
Amarian dins l'aoubeto siavo
Vers lis astre que soun de flous!

E, foro l'oumbro e lou susàri,
Esbriauda dóu grand calèu.
Cacarucharian sis ensàri
Emè lei figo doù souléu!

1897

Li calignaire de Menerbo

Au tèms di floureto dins l'erbo,
Quand lou cèu dardaio tant dous
Li calignaire de Menerbo
Mounton la colo, dous pèr dous.

Lou vilage au roucas se quiho,
Emé si camin qu'amoundaut
Virejon coume la couquiho
Sus l'esquino d'un cacalaus.

E ié van, l'amo entrefoulido,
Perço qu'à niue, dins lou sournas,
Li bouco faran la culido
Di poutounet, long di pradas.

En pleno routo, à l'arribado,
Davans lou cèu tout descubert,
Lou bal aubouro soun estrado
Enribanado de bouis verd.

Gai! Gai! La jouvènço s'amuso.
Li mascle viron, fan li bèu,
Engaubia dins sei blodo bluso
Que boufon coume de drapèu.

Li chato, avenènto, fresqueto,
Gènto, poulido mai que mai,
Voulestrajon, e si bouqueto
Soun coume de roso de mai.

Zóu! Li vaqui dins li caire;
Fan l'aleto emé li jouvènt...
E li parèu de calignaire
Se dison tout ço que ié vèn.

- Iéu te vole, Margarideto!
- Te vole tambèn, darnagas!
- Mi dounaras dos poutouneto
Sout lou moulin de Soubeiras?

- Saras ma femo, digo, Nino?
- Mai à toun oustau, tei parènt
Sèmblo que fan marrido mino?
- Se volon pas, si raubaren!

Pièi, s'entornon à si bastido,
Lou cor galoi e tout risènt
De la journado benesido
Que vènon de caligna 'nsèn.

Mai vous dirai, n'i'a quàuquis uno
Coutigado d'eici, d'eila,
Que s'arreston au clar de luno,
Un pau mai que fau, dins li blad...

Sant-Roumié de Prouvènco, setèmbre 1898

Lou rèire

Avèn lèu vueja neste vèire,
A lèu fugi l'aubo que ris;
E tambèn me vejaqui rèire,
La barbo blanco e li péu gris!

Mai, souto lou vènt que m'estrasso,
Dins l'esvalimen de mi flous,
Me plagne pas de la vidasso
Nimai d'agué pourta ma crous.

L'èr canto, l'eissame vounvouno,
L'auceloun niso à moun cyprès,
Desempièi qu'aquelo pichouno
Ei risarello dins lou brès.

Canteje coume uno cigalo,
Me trefoulisse coume un gus
Quand m'escalo sus lis espalo
Emé si petoun tóuti nus.

A de gautouno roundelet
Que sèmblon douz fru Sant-Janen:
Se sabias coume ei poulideto,
N'en sarias peréu fouelo, anen!

Souto lou velous di parpello,
Sis iue, nega d'un trelus clar
Bluiejon coume lis estello
Dins l'aigo lindo de la mar.

Sa bouqueto que jamai crido
Vous baio de bon poutounet,
Talamen fresco e bèn flourido
Que ié vèn lou parpaiounet.

Sis auriho, tant roso e blanco,
Vous fan pantaia, quand li vias,
I couquiho de la calanco
Que blanquejon sus li roucas.

Soun front, quand clino sus mi pajo,
Ié jito un dardai celestiau;
Enjusco au mentouuet qu'assajo
De rire emé soun pichot trau!

E jogne li man tre qu'arrivo,
Coume se lou diablas que siéu
Vesié, peramount dins li nivo
La faci d'un ange de Diéu.

Paris, avoust 1899

Lou bèl antan

Pèço tirado dis "Oulivado"

Ero d'annado benesido!
Lou pople fasié bono vido;
L'avaras largavo si sòu;
Li gus remavon i galèro...
Acò se passavo sus terro,
L'an di semano à tres dijòu.

Tout pèr l'idèio! res à vèndre!
Li bello-maire emé li gèndre
S'espótissien pas sout li cop;
Cadun se moustravo coume èro.
Acò se passavo sus terro,
L'an di granouio emé de co.



Tarascoun èro sèns Tarasco;
Tout Veleroun fasié si Pasco
Davans l'autar plen de belu;
Courounavon Nana rousiero...
Acò se passavo sus terro,
L'an que Tistouno parlè plus.

La pas èro dins la famiho;
Lou riche e la santo pauriho
S'espinchavon plus de travers.
Lou blad pèr tóuti sus lis iero!..
Acò se passavo sus terro,
L'an que Gras faguè 'n marrit vers!

Davans la mastro, emé li gàrri,
Li cat dansavon; li noutàri
Empourtavon pas lou saquet,
Li laire fugissien li fiero...
Acò se passavo sus terro,
L'an que lou Rose se sequè.

Plus gai qu'un drole après l'escolo,
Moun paire, au vira de sa molo,
Nous croumpavo apereilalin
De bos, de prat, la plano entiero...
Acò se passavo sus terro,
L'an que venguè d'aigo au moulin.

Plus d'estrado pèr li bramaire !
Lou fraire ajudavo lou fraire;
L'amour triounflavo, e li gènt
Se fasien ni proucès ni guerro ..
Acò se passavo sus terro,
L'an que gagnère tant d'argènt!

Paris, lou 20 d'avoust 1899

Lou veje

Ero uno chato di Baumeto
Que culié de flour dins lou prat.
Li diguèri: - Sias poulideto;
Urous aquéu que vous aura!

Verdissien eila, de tout crèire
Dins la fèsto d'or de l'estieu
Lei veje ounre li calignaire
S'en van cassa sènso fusièu.

- Se vous plàisi, faguè la bello
Lei veje servon pas bessai,
Rèn qu'à faire de canestello:
Anas davans, vous trouvarai!

Lóugié coume uno cardelino,
M'en anèri acata lèu-lèu
Au bèu mitan deis óumarino,
Liuen dei camin e dóu soulèu.

Li flour se fasien de poutouno;
Lou vènt cantavo en tremoulant,
Mai vers lou niset la chatouno
S'en venié plan, fouesso tróup plan.

Souto l'aiguelo que dardaio
Dansavo li parpaïouinet;
Mai pereilabas, dins la draio,
Pas l'oumbro d'un coutihouinet!

Lou cèu risié, l'ouro èro siavo
Dins lou boues abiha de rai;
Mai lou tèms, lou bèu tèms fielavo,
E la chato venguè jamai!

Lou lendeman, souto la colo
Si rescountravian vis-à-vis:
- Chato, es lou camin de l'escolo
Qu'as dounc pres, que se sian pas vist?

Mi respondè, lou buste reje,
Lis iue d'un regrès ennebla:
- Perqu'atrouvèssi voste veje,
Aurias pouscu sibla!

(Armana Marsihés, 1900)

Es guerdouna dóu Pres de l'Acadèmi Franceso en 1900 pèr sa
“Chanson de Jehanne”.



Au mes d'avoust, li Cigalié mounton à Scèus, pèr uno felibrejado e
Mirèio, la chato de Clouvis, presido la Court d'Amour.

A Na Mirèio de Clouvis Hugues

Rèino de la Court d'amour de Scèus

I

Bello feleno de Mistrau,
Pèr vous faire moun cant mens rau,
Sias tant mignoto! Tre vous vèire,
Mai d'un ile s'es pestela;
Lis aucèu n'an cascavela;
Moun cor alabre e pivela
S'es autant lèu rout coume un vèire!

Car, iéu, sounjave d'Aubanèu.
- La jouinesso sano es à-n-éu
Que pourgis sa fam d'arderesso -
E me disiéu qu'em' estrambord,
Dins si cremàntis estrofo d'or
Vous aurié messo, Teodor,
Pièi-que de gràci sias mestresso.

Adounc, que lande moun salut
Vers vous! maugrat que moun lahut
Siegue de mino bèn moudèsto,
Rascle si cordo en voste ounour,
Mirèio, nostre pèr un jour,
Que sias Rèino de Court d'Amour
E gènto fado de la fèsto.

II

Mai, li Felibre, deque soun?
- « De desgrunaire de cansoun,
De lipaire de bono roco! »
Dison de gènt que lou blasin
Soul ié fai lou nas cremesin,
E qu'es pas lou vin de rasin
Que ié fai batre la barloco!

Verai que tenèn la vertu
De l'alounga, la jouventu!
Tre que n'avèn dès à younge,
Quouro n'es pas tre li mamèu,
Dins neste dous parla de mèu
Enauran çò qu'es linde e bèu
E calon plus, même au vieioungue!

Car lou soulèu e lou mistrau
Bouton l'enavans majourau
Dins nòstis amo. Avèn memòri
Di tèms d'antico resplendour,
E, di Pirenèu au Ventour,
Es uno raço que soun tour
Tournara d'enlusí l'istòri!

Li felibre gai e galié
Soun li sóudard, li chivalié
De l'ideau e de la joio!
Soun aquéli que soun destin
Es d'embandi, chasque matin,
Plus liuen lou franc renoum latin,
Qu'es de Franço la grando beloio!

Li Felibre soun li devot
Que, segound si drech e si vot,
Menon plan-plan tout un bèu pople,
I taulo santo de bèuta;
I'apreparan sa poudesta,
E, pèr gara si liberta,
N'an pas besoun de Sebastople!

III

Vaqui, Reineto, çò que sian
E se d'óumage, jouve, ancian,
Vous pourgissèn tout un abounde,
Es que sias lou vivènt simbèu,
D'aquelo set que nous s'esbéu
E que reviéudo li toumbèu;
Sias la Bèuta, lume dóu mounde!

Alin, au païs prouvençau,
Eici, sout lou cèu pebre e sau
De Paris, avèn ‘no fe paro:
Es perqué, fiéu di Troubadour,
Ansin qu’i grand tèms de baudour
Guierdounan li dono d’amour,
E vous, belan, Mirèio caro!

Car pourtas un noum bèn-astra,
Un noum pèr dos fes ilustra,
Que dos fes bado au pople aurouge:
Rèino, avès de quau teni, vous!
Salut au Majourau ardous
Qu’es voste paire, majestous
E flame, coume un lioun rouge!

Siéu qu’un pacan fòu de bèuta.
S’à vosto lausour a fauta
Moun cant, oh! n’es pas de foulige!
Siéu vengu coume un paure gu,
Coume Vincèn sarié vengu!
Pièi-que moun cor es esmougu,
Vuei vous dedigue soun gounflige!

Jóusè Loubet

Paris, setèmbre 1900

A Frederi Mistral

Après uno vesito au Museon Arlaten

As fa reviéure aqui, dins la ciéuta sacrado,
Tout ço que nous es joio, amistanço e soulas.
La pèiro negrissié, lou soulèu l'a daurado:
Cadre meravihous i relicle di mas!

Ai segui la Prouvènço au trelus de ti piado,
Dins l'obro e lou pantai, dins la guerro e la pas;
Coume s'ères lou fiéu de quauco rèino fado,
As pourta la Patriò e l'ousta sus ti bras.

O brès dis enfantoun! Santo pieta di rèire!
Mirèio a retrouva sis aneloun de vèire;
Vincenet, tout galoi, canto coume un verdet.

Ço que s`èro amoussa lusis coume uno estello;
E vejaqui ma grand que mounto, sounjarello,
Li labro enca flourido e la fielouso i det !

1900

Pèr durbi

“Lis Oulivado”, voulume en preparacioun

Même quand l’oulivié, ‘mé si branco clafido,
Semblavo d’argènt viéu sous li vènt maufatan,
Sèmpre la maire-grand, ma santo benesido,
Nous disié: - N’auen mai ges d’oulivo aquest an!

Pièi quand, sobre la colo, avié fa sa culido,
L’óli, pamens cantavo au fiò, dins la sartan,
Dardaiavo, rai d’or, dins la gerlo ramplido,
Flamejavo, tambèn, sus li calèu d’estam.

Ieu perèu i’a de fes que fau mis óulivado,
Mai que plagne jamai, bono o marrido annado,
Auriéu-ti quàsi rèn dedins moun canestèu.

Me fau qu’un tros de pan, lou travai me lou baio;
E tout ço que souvète es, quand moun òli rai,
Que souto li coufin giscle un pau de soulèu!

(Armana Prouvençau)

Paris, óutobre 1900

Li bon flèu

La Prouvènço risié coumo uno bono maire;
L'óulivié pourgissié lou rampau de la pas,
Mai lou mistrau boufavo, e, i'a de fes, pecaire!
Que pèr pas resquiha, m'arrapave i roucas.

Dins lou brut di carreto e dóu Rose cantaire,
Lou rasin negrejavo au mitan di campas;
Mai li mouissau venien, e li bèu vendemiaire
Repartissien subran, si canestello i bras.

E lou mistrau m'a di: « Moun obro ei pamens santo:
« Fau fugi dóu païs ounte tout luse e canto
« La pèsto e lis anglés, que van dóu meme vòu »

E li mouissau m'an di: « Tè! la terro ei proun largo.
« Sian li mèstre: voulèn ges de vigno en Camargo,
« Perço que la Camargo ei rèn que pèr li biòu! »

(Armana Marsihés, 1901)

Menerbo, 1901

Li rèi encò de Clouvis Hugues

Aqueste ivèr, lou 6 de janvié, avèn tira li Rèi encò de Clouvis Hugues, Clouvis Hugues lou deputa, me dirés? Acò sèmbla pas de crèire. O sèmbla pas de crèire, pamens acò 's ansin.

Fau vous dire qu'emai siegue lou fiéu d'un viéu carlisto e que dins ma jouinesso, moun paire me faguèsse metre à geinoun pèr faire ma preiguiero davans lou retra d'Enri V pendoula à la testiero dóu lié, siéu resta l'ami e lou bon camarado de Clo-clo, coume ié disian à l'escolo.

Aquest ivèr, douc, ère de passage à Paris em' acò l'asard faguè que rescountrère lou brave Clouvis. Après nous èstre embrassa coume dos coucourdo:

- Vène aquesto vesprado, me diguè, i'aura quàuquis ami, veiras la femo, lis enfant, e tè! pèr te faire plesi, tiraren li Rèi; just passavian davans uno boutigo de pastissié ounte uno pourido chato arrenguiravo darrié si vitro de briocho levado à poun, de bèlli poumpo rousso coume d'or e que sentien qu'embaumavo emé si perleto de sucre.

- Vole bèn ié diguère, despièi qu'Enri V es mort ai jamai plus degu crida "Vivo lou rèi!, mai m'entendras aquest vèspre.

Em' acò, vers nòuv ouro m'adraièrè encò de noste deputa. Ié troubère bèn quàuquis envita, tout d'ami, sènso coumta uno ribambello d'enfant. Aduguèron uno poumpo grando coume un drai, faguèron li part, e d'enterin, me pensave:

- Siéis eici soulet reialisto, de-segur te van baia la favo. Dequé poudras bèn óufri pèr paga toun reinage?...

Rèn de tout! Sabe pas coume s'èro arrenja, mai es lou brave Clouvis que tout d'un cop diguè:

- Ah! Pèr aquelo! toumbo bèn, es iéu que siéu lou rèi... E sourtiguè de sa bello barbo de vièi republican, uno favo grossó coume uno noso. Lou galejerian proun un pau, mai prenguè bèn la causo, e countènt, coume un rèi, anè querre au founs de l'armàri uno fiolo empóussousido, que l'aurias dicho abihado de mousselino... Ero un vin requist, de sa vièi vigno dóu Leberoun. Clouvis la destapè, se n'en vujè un bon vèire e, l'aubourant coume un sant-sacramen, éu lou beguè à nosto santa.

- Es famous diguè, embaumo la ferigoulo! Moun paure paire lou gardavo pèr quand vendrié la bono... Mai quau saup quouro vendra la bono!...

E tout en disènt, n'avié vuja un autre vèire, e i rebat di lume l'aguè mai escoula... li cownvivo aplaudiguèron...

Mai éu, sènso espera qu'aparessian noste got, flan! se n'en vujè un tresen vèire e l'escoulè coume lis autre...

- Mai, ami Clouvis , sariés pamens pas en trin de te ficha de nautre,

diguerian un pau nè.

- *Nàni, mis ami, diguè Clouvis, nàutri, li Rèi, sian tóuti coume acò: seguisse li tradicioun. Iéu beve e vàutri regardas, coume dins lou bon vièt tems e devès dire:*

- *Lou Rèi béu!*

Em' acò pas mai! E pan! escoulè la boutiho.

R.G.

Felis Gras mourigué lou 4 de mars de 1901. Lou bon Clouvis aguè uno pensado pèr soun ami:

Vilo-muro, setèmbre de 1901

Fèlis Gras

La Prouvènço l'eimavo, èro soun bouen cantaire;
Ero aquéu que s'en vai, tout daura de soulèu,
Mescla sa puro vouas ei nouvè dòu terraire,
Vendemia de pantai dins la vigno dòu Bèu.

Dins soun pitre galoi, l'amo de nòuestei paire
Durbié tutto sa flous à la glòri dòu cèu;
Lei fado d'Avignoun l'avien pèr calignaire;
Vivié que pèr canta, coume fan lis aucèu.

Disié la santo pas e tambèn la bataio;
L'espaso bouleguè, pendoulavo ei muraio,
Lou jour que l'aguerian prouclama Capoulié.

Aro que lou linçòu enmantello seis anco,
Ausiren dins la niue, sauto sa pèiro blanco,
Rire lei damo gènto emé sei chivalié.

(Armana Marsihés 1902)

Vilo-Muro, setèmbre 1901

Li meichant

Mai perqué i'a subre la terro
Tant d'ome que soun meichantas?
Perqué sèmpre la malo guerro?
Perqué jamai la divo pas?

Regardas: la naturo canto
Jogo, verdejo, s'espandis
E tout ço que fai nous encanto
Coume un pantai de paradis.

Dins lou bos negre, la nisado
S'endorme la niue sèns esfrai;
La roso ris coume uno fado
A l'aubo que jito si rai.

Uno bounta plòu dis estello;
Es pas pèr se plagne au soulèu
Que l'aigo sourno o clarinello
Meno soun brut dins li canèu.

L'aucèu, que se fai pas de rènto,
A la fe dins soun endeman;
L'ourtigo demoro innoucènto
De nous agué pougnu li man.

Quand l'ourriblo grelo es vengudo
Tout chapla sout li nivo gris,
La bravo dindouleto ajudo
Sa sorre à rebasti lou nis.

Se n'èro pas la fam crudèlo
Que li lardo soutu la pèu,
Li loup, pietadous is agnello,
Caminarien dins lou troupèu.

Peréu lis agneleto blanco,
S'espassejant foro di mas,
Leissarien la fueio à sa branco,
L'erbo e sa floureto i pradas.

Mai mounte es la fam que li pougno,
Li marridas, lis envejous,
Quand s'encagnon sènso vergougno
A nous clavela sus la crous?

Soun-ti tant fourca de mau faire
E de nous fiela neste dòu,
Que ié faugue aqueira si fraire
Emé li pèiro di draiòu?

I'a pèr cadun proun de misèri,
Meme quand nous sentèn ama,
Sènso qu'uno bando d'arlèri
Nous fague encaro lagrema!

La vido a proun d'òrri journado
Pèr l'ome nascu simple e dous,
Sènso que vèngon de si piado
Enfanga sa darriero flous!

Marridarié de la fourtuno!
N'en counèisse qu'an forço argènt,
Mai d'argènt que cènt rai de luno;
E fan de mau i pàuri gènt!

An tout: la mouié bello e puro,
Lis enfantoun, li bon lesi,
L'esperit, la glòri que duro;
E fan lou mau pèr lou plesi!

Sabon-ti plus que fau se jaire
Vuei o deman sout li ciprès?
An dounc jamai agu de maire
Pèr lis endourmi dins lou brès?

Si cor que soulet lou sang bagno
Soun pas meme un tros de roucas:
Li roucas plouron dins l'eigagno
Emé li roso di bouscas.

I'a pamens lèu dos milo annado
Pèr la doulènto umanita
Que la bounta, crucificado,
S'estello dins l'eternita!

Lis eleicioun de 1902 ié soun sèmpre favourabلو e es tourna-mai elegi
deputa de Paris après uno lucho ardènto.

Embrun, 21 d'avoust de 1903

En Embrun

Desempièi quàquis annado,
Sus li piado
Di fadeto, i roucas brun
Vène lampa l'èr que bagno
La mountagno
Dins la viloto d'Embrun.

Ié vène, quand la naturo
Es tant puro
Que la bürrias dins la man
Coume uno aigo que s'estello,
Bono e bello
Pèr la joio dis uman.

Iéu qu'ai mestié de n'en faire,
(Oh! pecaire!)
Counéisse plus qu'uno lèi:
Es de viéure la souleiado
Dos mesado
Coume s'ère un pichot rèi.

Ma Jano ei la rèino Jano
O chavano,
Pos boufa coume voudras,
Tant qu'avèn la margarido,
Bèn flourido
Au soulèu, dins lou pradas!

Fau cade jour sus la plaço
Ma radasso
L'iue beluguet d'un pantai,
L'amo touto perfumado
E bressado
Dins un lié trena de rai.

Dins lou vènt que li poutouno
Li chatouno
Dison d'un èr d'angeloun
- Es éu moussu que cueio
Flous e fueio
Pèr n'en faire de cansoun!

Souto lou cèu que dardaio,
La font raio
En un tant linde sourgènt
Qu'en ié trempant si manoto
Li pichoto
Sèmblon boulega d'argènt.

I'a perèu sus la placeto
Poulideto,
Un cafetoun risoulet
Ounte nous countan d'istòri
En memòri
Dóu paure Cascarelet!

Aqui ges de poulitico!
Republico,
Mouriras pas d'aquest cop!
Ei nautre que sian li mèstre,
Quand pèr l'estre,
Avèn qu'à leva li got!

Pièi regarde li grand mourre
O ié courre,
En esperit, lèu e lèu,
Pèr vèire se la man toco,
De la roco,
Li belugo dóu soulèu.

Quand en desplegant sa raubo.
Damo l'Aubo,
Lagremejo o fai semblant,
Vese neva sus li colo
Ounte volo
Uno pousso d'iéli blanc.

Tout flamejo sus l'auturo,
Tant que duro
Lou jour siau e benesi,

E s'ausis ploura li sorgo
Dins si gorgo
O la pinedo brusi.

Quand la niue toumbo o davalo.
Si dos alo
Soun roujo coume d'uiau,
E dirias que dins li nivo
Diéu e divo
Galopon sus si chivau.

La mountagno sounjarello
Empestello
Lou calice d'or di flous
Au tabernacle dis astre
Que li pastre
Feston d'un cant pietadous.

Dins la bèuta dis estello
Clarinello,
Lis Embrunés van pèr vòu
Jouga de la mandoulino
I vesino
Coume s'èron d'Espagnòu.

Tout es musico, tout canto,
Tout m'encanto
E lou cor me reflouris.
Ah! Que me coupon la tête,
Malo-pèsto,
Se sabe mounte es Paris!

1903

Pèr Albert Tournier

En remembranço de sa decouracioun dins la Legioun d'Ounour

As canta la bèuta di chato dóu terraire,
Pèr-ço-que de canta t'èro salubre e dous;
L'ivèr coume l'estieu, te siés fa semenaire
Dins la rego duberto i soulèu pouderous.

Eres lou tambourin e lou tambourinaire
Quand farandoulavian dins l'erbo e dins li flous:
Pièi, se voulien rauba lou drapèu de ti fraire,
Te batiés pèr l'idèio, estènt soun amourous.

Es pèr acò qu'un jour dins l'èr que luse e volo.
Un parpaïouonet rouge es arriba di colo
S'espingle sus toun pitre, urous e trefouli.

Mai ço que i'a de bèu, ei que, se li cigalo
S'arrestavon de naisse en terro prouvençalo,
Rèn qu'en levant lou det, li fariés espeli.

Ambrun, 1é de setèmbre de 1904

A ma nèço Camiho Marin

Aro qu'avié dins l'aubo siavo
Bèn samena,
Aquéu que t'aimavo e t'aimavo
S'es ana!

S'es ana d'aquesto vido
Emé soun païs
L'amo enca tutto trefoulido
De soun pantai!

Dins voueste jardin, pas d'ourtigo:
Rèn qu'un rousié!
Ero aqui, ti disié: Ma migo!
E sourisié.

Sa pensado sèmpre galoio
A faire gau,
Desbanavo sei fiéu de joio
Dins toun faudau.

Aimavo e lou plouron, pecaire!
Tout tremouelant,
Lei pàuri vièi que disien: Paire!
En li parlant!

Aimavo la Santo Prouvènço,
Lei bèu sourgènt,
Leis óulivié de sa Prouvènço
Bagna d'argènt.

Aimavo la grando chavano
Dins lou cèu clar,
Lou mistrau que vèn de Maiano
O de la mar.

Aimavo lei cansoun, lou rire,
Lei flour, lei rai;
Mai t'aimavo - qu'es pas pau dire -
Encaro mai.

Aurié pèr tu qu'ères sa bello,
Sa part de Diéu,
Baia lou grand cèu plen d'estello
S'èro esta siué.

E lou velaqui dins la terro,
Souto la crous,
L'espous, lou paire, l'ome qu'èro
Tant pietadous!

Sèmblo, quand la mouart nous lou raubo
Qu'es pas verai!
E sei pichoun qu'èron soun aubo,
Soun mes de mai.

Soun Marinet que sei parpello
Batien tant dous,
Quand li disié lei blànquei velo
Vo lei buou rous!

Soun Beset poulit coumo un astre
L'escoutant bèn,
Quand li racountavo lei pastre
De Betelèn!

Puei, quand tissavon lou suàri,
Sa Magali
Que dins la tempèsto e l'auvàri
Vèn d'espeli!

L'as lèu perdu, ma nèço aimado,
Toun Paradis
Souleto à baia la becado
A tout lou nis!

Lou paure es lèu ana si jaire
Vers lei ciprèses;
E n'a leissa rèn que la maire
Davans lei brès.

Tei mignot, fraire dei cigalo
Imàgi d'éu,
Leis acataras sout teis alo,
Coumo si dèu.

Pèr li reviha sa pensado
Dins l'esperit,
Li legiras à la vihado
Sei bèus escrit.

Li rediras l'amour que canto
Avans lou dòu;
E quand auras fa, maire santo,
Tout ço que fòu.

Maugrat la mouart que nous separe
Sènso resoun
Lou regardaras viéure encaro
Dins sei pichoun!

(Armana Marsihés 1905)

N. B.: Aguste Marin, nascu à Gèmo 3lou 0 de setèmbre de 1861 es mort
à Marsiho lou 19 d'avoust de 1904

Clouvis es pamens malaut. Passo mai d'un jour en Embrun mounte lou
Dóutour Pau Rossi es devengu soun ami.

Ambrun lou 4 de setèmbre de 1904

A Madamo Pau Rossi

Despièi qu'avès perdu voste enfant, lis annado
S'en van sènso soulèu e sènso mes de mai.
Se sian aqui, pamens, vosto pauro pensado
Se duerb à l'amista coume la flour i rai.

Sènso vous desmama de la doulour sacrado,
Sèns trop leva la tèsto e rejita lou fais,
Counsentès un brisoun à segui nòsti piado
De long li caminet qu'estello moun pantai.

Vosto joio e la nostro an meme èr de famiho:
La roso que cueien procho vous sus l'Aupiho
Nous fai pas, noblo amigo, óublida lou ciprè.

Mai lou Diéu que pregas es lou grand counsoulaire,
E fau vous dire un pau, en plagniguènt sa maire,
Que s'avès uno toumbo, avès peréu tres brès.

(Armana Marsihés de 1905)

Embrun, 5 de setèmbre de 1904

A ma mouié

Cantejave un pau, ma bello
A ti geinous,
Dins lou parla de Santo Estello
Tant ufanous?

T'ai cènt cop di, liuen di bataio,
En franchimand
Que m'as baia tout ço que baio
Bonur uman.

Eres enca touto pichoto
Que mi cansoun
Voulastrejavon, papihoto,
Vers ti frisoun.

E, zóu! de balans sus li cimo
A faire esfrai
Ere bèn paure; mai la rimo
L'èro ben mai.

La primo fes que te veguère
Quéti raioun!
Eres la floureto e fuguère
Lou parpaïoun.

Virave d'uno alo lóugiero
A toun entour
E me pensave qu'acò n'èro
Deja l'amour?

M'èro cavo tant celestialo
De t'espousa
Que metè proun de tèms moun alo
A se pausa.

Avèn, despièi, viscu la vido
Coume nous vèn,
Bono souvènti-fes, marrido
Pas tant souvènt.

Quand ai lucha dins la rafalo,
Duerbes ti bras,
Ma tèsto clino à toun espalo
E siéu plus las.

N'ai qu'à touca dins la sournuro
Toun front reiau
Pèr avugla li facho duro
De mis uiau.

I'a tant de gus que fau pas crèire
De li coumpta:
Ai fe pamens entre te vèire
A la bounta.

Siguèsse soulamen pèr rire,
Sènso amarun,
Jamai, jamai t'ausère dire
Mau de quaucun.

Toun amo es tant puro e tant auto
Qu'en s'envoullant
Desplego sus tóuti li fauto
Soun mantèu blanc.

Quand la Mort segavo Marsiho
Dins lou soulèu,
Te veguèron vers la pauriho
Arriba lèu.

Aquéli que sus ma peitriño.
Proche moun cor,
Avien nousa la cherpo fino
Franjado d'or,

Eres aqui li labro siavo
E lis iue dous,
Mau-grat la pouisoun que trevavo
Dins l'aire afrous.

Pièi revenguères, afamado :
De si poutoun :
Vers la benurouso nisado
Dis enfantoun.

Venguères peréu, santo esclavo
Di bèu travai,
A toun argelo qu'esperavo
Ti clar pantai.

Cade jour, sobre lis auturo
Bluio de cèu,
Espeliguè toun obro puro
Coume la nèu.

Lou cant de la bèuta sacrado,
Diven poude!
Lou cantères coume uno fado
Emé ti det.

Sus la muraio risouleto
Dins lou trelus
Aguerian de vòu de floureto
E d'Amour nus.

Nòsti dos fiho, que soun bello,
Coume lou jour,
Nous faguèron lèu, sènso argelo,
D'autris Amour.

Quand li chato dien: - L'esculturo,
Qu'ei mal eisa!
Anas un pau, santo Naturo,
Vous ié fisa!

Pèr moudela li nas, li tèsto,
Vous an un biais!
Se n'en voulés enca, n'en rèsto,
E longo-mai!

An quatre enfant, nòsti mignoto:
Quatre bèuta!
E nous fai acò vue menoto
A beisouta.

Nosto Jaquelino, ma flòri,
Moun angelet,
Que me dis: - Conto-me d'istòri!
Quand sian soulet,

E que me fai milo remarco
Sènso repaus
En regardant ma Jano-Darco
Sus soun chivau!

Noste Pierrot, ma fino caio,
Moun béu farda,
Que vòu, desempiéi qu'a li braio,
Se marida!

Noste Yvet que l'aubo enmantello,
Noste Glaudet
Que trouvaran li damisello
Tant poulidet!

Quèntis Amour nòsti chatouno
 Nous an baia!
Siés la rèino, soun ta courouno:
 Alleluia!

Mai tant siegues la Rèino-maire
 Que ié falié,
Lis annado te tocon gaire,
 O ma mouié!

E coume s'ère un beu troubaire
 Sèmpre galant,
Es acò qu'ai vougu te faire
 Ausi plan-plan,

En te lou cantejant, ma bello,
 A ti geinous
Dins lou parla de Santo-Estello
 Tant ufanous.

En 1905, se presento is eleicioù senatourialo de Vau-Cluso, mai malautejo. Si péu soun blanc, sa voues bretounejo, a de criso de court-d'alen de mai en mai souvènt. Fin finalo es batu.

Ambrun, lou 21 d'avoust de 1905

La vida

La vida ei cavo d'uno ouro,
 Quouro, quouro:
Toumbaras que dins lou trau.
Arrives, la mort arrivo:
 Sus lou nivo
Duro encaro mens l'uiau.

Is auturo celestialo
 Durbèn d'alo
Coumo d'aiglo vo d'eigloun.
Lou vènt boufo de tout caire
 E pecaire!
Erian que de parpaïoun.

Mai se sus nòstis aleto
La floureto
A bressoula soun pantai
Poudèn dire à la naturo
Siavo e duro:
Avèn viscu mai que mai.

(Armana Marsihés 1906)

Embrun, lou 26 d'avoust 1905

Pas senatour!

M'ère mes dedins la tèsto,
Quento fèsto!
Que me farien senatour,
Sèns regarda se ma pango
A prestanço
E merito un tal ounour.

L'amo sèmpre ensouleiado,
Vint annado,
Aviéu, proche o liuen dóu nis,
Representa, sènso faire
L'esbroufaire,
Tant Marsiho que Paris.

Poudiéu bèn sènso arrouganço,
Santo Franço!
Avans d'esclapa mis os,
Estre lou bon patrioto
Pèr quau voto
Li Baumeto emé li Gros.

An pas vougu; mai soun flame
E lis ame,
Pèr-ço-qu'ame moun païs,
Moun païs ounte la vido
Es poulido
Coume un rousié que flouris.

Pèr li rabaia, pecaire!
De tout caire,

De la viло au vilajoun,
Ai, dins lou mistrau que volo
Sus li colo,
Landa coume un fouletoun.

De fes m'abihave en ourso
Pèr mi curso,
Quand li fasiéu sus l'autò,
E, sènso agué li man pleno
De dardèno,
Aviéu l'èr d'un aristò.

Lis àutri candidat, rouge
E ferouge,
Vo blanquet coume la nèu,
Dins l'envanc de si veituro,
Is auturo
Fasien lis ourso perèu.

Quand s'envenian pèr li fiero
Coustumiero
Parleja coume falié,
Cadun prenié nosto bando
Qu'èro grando
Pér uno meinajarié.

Iéu, lou miés que m'agradavo
Ei la siavo
Ouspitalita di gènt:
Li paraulo èron douceto,
Risouleto,
E n'aviéu pèr moun argènt.

Fasiéu ma vesito au mèro;
Mai coume èro
De-fes mau luna pèr iéu,
M'escoutavo, disié gaire
E, sounjaire,
Espinchavo soun fusiéu

Ere lou soucialisto
De la listo,
E quau saup se tau gusas
Voulié pas, pèr proumié gage,
Lou partage
De sa terro e de soun mas?

Ié flatave: - L'obro umano
Sara sano,
Quand res raubara plus res;
Siéu tambèn proupietàri,
Pas d'auvàri!
Amen-nous e beven fres.

- Mi bos an, bèu tèms o plueio,
Mens de fueio
Que d'ipoutèco, bessai;
Mai soun nostre, e sout si branco
Rèn nous manco,
Se nous rèsto lou travai.

Lou sant ome alor de rire,
Sènso dire
De co qu'èro estoumaca;
E, davalant vers la cavo,
Quènti cavo!
- Ai un pichot vin muscat.

Mountavo emé la boutiho,
Meraviho!
Santa dóu cor e dóu piés!
D'uno telo d'aragnado
Abihado,
Lusissié tout au travès.

A la segoundo rasado:
- Cambarado,
Sian pas d'ome dóu passat...
Dourmès sus li dos auriho;
Lou cèu briho:
Voutan que pèr l'avança!

D'aquéu mèro! Qu'èro brave!
N'en badave
Coume un lesert. E pamens,
Quand coumtèron li biheto
Poulideto,
Manquère d'avançamen.

Ploure pas de l'aventuro;
La naturo
Ero bello que-noun-sai;
Regardave li sourgueto
Boulegueto
Argenta li flour de rai.

Pendoulavo di capello
De dentello
Qu'èron de ramèu trena
Vers tout ço que dardaiavo
E cantavo
Auriéu vougu m'enana.

Mau-grat ma roujo coucardo,
Santo-Gardo
Plan, planet m'apareissié,
Santo-Gardo ounte à la Vierge,
Sout li cierge,
Desfuière moun rousié.

Ta mountagno èro superbo,
O Menerbo!
E m'ei douço, meme après
Que m'an matrassa lis alo
Sus l'espalo
Em' un moussèu de moun brès.

(Armana Prouvencau 1906)

A-n-aquest moumen, couëncidènci, ié baion lou poste de Counservadou de la Biblioutèco Thiers, qu'es pancaro duberto. Es un poste qu'esperavo despièi proun de tems...

En seguido de soun auvàri is eleicioun senatourialo de la Vau-Cluso, se retiro de l'areno poulitico en 1906.

Embrun, lou 1é d'avoust de 1906, pèr li 100 an de la neissènço de Vitour Gelu

A Vitour Gelu

- 1 - Gelu, i'a déjà cènt annado,
Emé sei flour dins lei bèu mes
Que, sus ta bouco, l'alenado
Venguè pèr la proumiero fes;
Cènt an, que souto lei parpello
Tei dous uei, buvèire d'estello,
S'esbrihaudèron d'un trelus
E que la maire benesido
Ausiguè douçamen la vido
Canteja dins toun pitre nus.

- 2 - Mai que t'enchaou lou tèms que passo
Nous matrassant l'amo e la car?
Siés inmourtau coumo la raço,
Lou vènt, la mountagno e la mar!
Tei cansoun de bèu pantaiaire
Vouelastrejant de tout caire
Dins lou soulèu e dins l'uiau,
Tant que blanquejaran lei velo
Sus l'aigo bluio e clarinello,
Tant que boufara lou mistrau.

- 3 - Ço qu'empachara ta memòri
De toumba, moucèu pèr moucèu
Ço que ti courouno de glòri
D'an e d'an souto lou grand cèu
Es d'agué bressoula teis alo
Dins l'èr de la terro natalo,
Sènso agué l'esfrai de la mort,
Sèmpre au mitan de la lumiero,
Coumo lei passeroun sus l'iero,
Coumo lei gabian dins lou port.

- 4 - E tambèn d'agué pèr Marsiho,
Ardènt, galoi e pietadous,
Cueihi coumo 'no grando aleto
Lou mèu de tóutei nòuestei flous,
D'agué dins leis envanc de l'ouro,
Celebra ço que ris vo plouro

Dins la naturo e la ciéuta
E, maugrat darboun e coulobro,
D'agué basti touto toun obro
Emé de troué d'umanita.

- 5 - Es surtout quand l'or voula briho
Ei det ferouge dei gusas
D'agué canta pèr la pauriho
Lou vin, lou soulèu e la pas,
D'agué tout de long de la draio
Emé lou pople que travaio
Parteja lou pan de l'amour
E d'agué, dins la bello voio,
Vueja quàunquei gouto de joio
Sus lei labro de la Doulour.
- 6 - Poudiés, o Gelu, bèu troubaire,
Coumo tant d'autre, mespresa
La santo lengo de ta maire,
La cansoun que t'avié bressa,
La siavo musico latino,
Puro coumo l'aubo divino,
Coumo l'eternalo bèuta
E que sèmbleo, souto la fuèio
Lou brut d'uno pichouno plueio
Facho de perlo e de clarta.
- 7 - Lou front aut, la man sus leis anco,
Lou gardères lou parla dous,
Coumo lou nis gardo la branco,
Coumo un Bretoun gardo sa crous,
Coumo la cimo inmaculado
Gardo apèr-amount, luen dei piado,
La blanco nèu en plen estiéu,
Coumo l'astre gardo sa flamo,
Lou pescadou sa boueno ramo,
Lou pastre corso soun fusiéu.
- 8 - Poudiés, coumo tant d'autre encaro,
Ana de tei det ufanous,
Faire vounvouna la guitaro
Dins lei saloun, pèr leis urous,
Parpaiouna davans lei damo
Li coutiga lou pitre, l'amo,

Emé l'alo dei madrigau
E soutu la couelo sacrado
Li trena, coumo pèr de fado,
De vilanello à faire gau?

9 - Aimères miés, valènt cantaire,
L'esquino drecho e leis uei clar,
Viéure la vido de tei fraire,
Davans la bèuta de la mar,
Escouta sus sei bouco sano
Lou poulit brut de joio umano
Qu'en i vouelant fasié toun noum,
Estre libre, sauta lei cledo
E l'estiéu, soutu la pindeo,
Aussa toun vèire au cabanoun.

10 - De la Majour eis Eigalado,
De Sant-Jan à Sant-Barnabè
Ta grando plumo ensoulihadò
Agué tout Marsiho à soun bè,
Lou pople emé la poupopulaço,
Lou nèrvi que fai sa radasso,
Lou peissounié suto soun banc,
Lou pescadou, crestian candide,
E soutu sei boutèu soulide,
Lei Tur coueifa de soun turban.

11 - Emé la bounta sus ta faço,
Sèns t'enfebra pèr lou Lausié
Cantères tutto ta vidasso,
Dintre tèms que l'aubo risié;
Diguères lei gus, leis arlèri
Leis endiabla que fan l'empèri,
Lei sènso-pan, lei mau luna;
E ta lengo tant forto e claro
Quand lou fouguè, dins la bagarro
Tambèn la faguères trouna.

12 - Es pèr acò, Gelu, bèu rèire,
Que sus toun aima pedestau,
Lou pople es revengu ti vèire,
Dins toun triounfle centenau,
Que t'adusèn de margarido,

Que ti cantant, l'amo ravidò,
E que lou vènt cantant peréu,
Ti fa, dòu Vièi Port ei calanco,
Saluda pèr lei velo blanco,
Suto la mar e dins lou cèu.

(Le Petit Provençal du 9 d'óutobre de 1906)

Embrun, lou 2 d'avoust 1906.

La Martino

O santo enfanço! Urous matin!
Avian uno vièio vesino,
Coume èro véuso d'un Martin,
Li gènt ié disien la Martino.

Ero maigro coumo un clavèu,
Laido coume un pecat, mau lacho;
Lis an i'avien tana la pèu,
E se pagavo de moustacho.

Justamen, de-fes, à l'oustau,
Au brut de la molo quo viro,
Se parlavo de l'inmourtau
Cantaire de la douço Elviro.

- Ah! Lamartino, que cervèu!
Queto amo celestialo e puro!
Si cant sarien sèmpre nouvèu,
Coume li flour dins la naturo.

I grand jour de quaranto-vue,
Quand nous cresian tòuti de fraire,
La Franço entiero avié lis iue
Sus lou gèste qu'anavo faire.

Avié rèn qu'à leva la man
Davans li vilo o li cabano,
Pèr endiga lou flot uman
Desbardana sobre li plano.

Pourtavo lou drapèu sacra;
Ero un di gigant de l'Istòri;
Lou pople qu'avié celebra
Ié marchandavo pas la glòri.

Mai l'ièli perdié soun prefum,
L'abiho mourié sus la souco,
L'oumbro toumbavo, e l'amarun
Venié lèu à tóuti li bouco.

Lamartino avié plus vint an;
Soun front s'ero frounci de rido:
Mounte èron sis amour d'antan,
Tout embeimado e tant flourido ?

Soun cor saunavo de doulour.
Vido crudèlo! mort jalouso!
Quau poudié legi sènso plour
Si Counfidènci pietadouso ?

Escoutave, tout pensatiéu,
Lou det sout la tèsto que clino,
E sus sa porto, quand sourtiéu,
Cercave dis iue la Martino.

Se s'enanova, sout li pin,
Emé sa fauciho embrecado,
Faire un pau d'erbo à si lapin,
Seguissiéu pèr orto si piado.

Un matin, coume erian soulet,
Asseta soutu uno baragno,
Dintre tèms que lou ventoulet
S'amusavo à seca l'eigagno,

Ié diguère sout moun capèu,
Tout en la regardant de caire:
- Qu'avès fa de voste drapèu?
M'avise que lou sourtèς gaire!

- Un drapèu ? me faguè, luroun!
Mai quete drapèu me vos dire?
- Lou drapèu sacra, sabès proun...
E la pauro vièio de rire.

Me teisèrè un moumenet, pièi:
- Cantas-me quaucharèn, vesino.
- Cantan plus, quand se fasèn vièi,
Me respoundeguè la Martino.

Li pin avien l'èr de prega;
Li rai dansavon dins la draio.
Alor, sus l'erbetò alounga,
Ié prenguère li man, la taio:

Sarrère si det tremoullant
Qu'avien fa tant de bèlli cavo;
Moun regard se pausè, plan-plan,
Sus sa barbo que m'estounavo,

E souto li branqueto en flous
Davans, lou cèu, dins lou silènci:
- Perqué sian rèn que nàutri dous,
Fasès-me vòsti *counfidènci*...

Embrun, lou 8 d'Avoust 1906

Lou Sofè*

Oh! lou sofè de nòsti rèire!
Capèu coume se n'en fai plus!
Me sèmble encaro de lou vèire
Dins un trelus.

Vaste triounfle de la fèsto,
Couifavo, vièi o flame-nòu,
Lis espalo autant que la tèsto
Dins soun envòu.

Ei pas poulit tout ço qu'agrado:
Ero long coume un jour sèns pan,
Meme quand l'aviais en pensado
Rougna d'un pan.

Avié de péu coume uno malo
Vo coume un pitre qu'a de péu,
E quétis alo, quétis alo,
Aquéu capèu!

Quand lou nivo crèbo o s'estrasso,
Emé pleno segureta,
Poudias soutu aquélis alasso
 Vous assousta.

De fourtuno pichoto o grossos,
Li jouinas de nòsti cantoun
Se lou croumpavon pèr si noço
 A Cavaioun.

Dins la bastido, uno mesado
Avans lou repas cantarèu,
Lou sofè fasié soun intrado
 Emé l'anèu.

Coume un santoun soutu uno vouto,
Jusqu'au bèu jour di gai pan-pan,
Ero estrema, lou pauret! soutu
 Quàuqui riban,

Dins uno bouito negro, enormo,
Espetaclouso d'aut en bas,
Cartounado segound sa formo
 De capelas.

Mai quand sourtié, zóu! la ninèio;
“*Lou sofè!*” trasien de crid fòu,
En courrènt après li dragèio
 Dins li draiòu.

A la darriero vióulounado,
Zóu mai lou *sofè* dins lou trau!
E pèr éu jamai d'envoulado
 Dins lou mistrau!

De sa bouitasso entenebrado
Lou sourtien plus, li bràvi gènt,
Que pèr festa sa benurado
 Noço d'argènt.

Pèr mena jusqu'au cementèri
Quauque richas dóu vilajoun,
Pèr adurre au sant batistèri
 Un enfantoun,

O quand, au tèms dis agrioto,
Au brut clar di got dins lou mas,
Maridavon vo la pichoto
Vo lou jouinas.

Mai ié sourtien tambèn, pecaire!
Quand souto li ciprè afrous
A soun tour anavon se jaire,
Li bras en crous.

Que n'ai vist, de mort, au village,
Bèn abiha, quàsi coussu,
Lou *sofè* de soun mariage
Subre lou su!

Eres aqui, capèu de noço,
I clarta dóu mes printanié,
Tout lusissènt d'un cop de brosso,
Las! lou darrié!

E fasiés longo la civiero
Davans l'oustau, souto lou cèu,
Dins lou ramage di preguiero
E dis aucèu.

Grandissiés enca de tout caire,
Coume l'aubo e coume lou vènt...
Ere enfant, déjà pantaiaire,
E bèn souvènt
Me venié foulamen l'idèio
Que, coume un vòu de parpaïoun,
Arrapariés dins l'empirèio
Lis angeloun.


* Estroupiaduro dóu francés *chauffé*, coume se dis *pouelo*, pèr capèu.

Lou 11 de jun de 1907, malaut, abena, las, paure, mor d'enfisèmo à Paris après de soufranço terriblo, dins soun oustau de Mountmartre. Fuguè enterra civilamen, à sa demando, en Ambrun mounte amavo se veni pausa de sa vido boulegarello. Amavo dessina au fusan e souvènti-fes pourgissié si dessin à sis ami.



Lou cros en Ambrun

Ero devengu l'ami dóu dóutour Pau Rossi que lou sougnavo pèr soun
asmo e que ié counseiè lou climat d'Ambrun qu'es encaro vuei proun
reputa pèr lis asmati pèr soun bon èr.



Un dessin de Clouvis Hugues

«Que siegues ouratour, deputa, messiouñari, papo rouge o que sabe iéu! Que benastrugues, counfiermes e batejes, vèses, lou plus clar, lou plus fre, lou plus vertadié de toun obro, à part ti bèu tresor de fiho, sara toun libre de pouësio prouvençalo. Acò vai! Sara la plumacho de toun capèu, lou diamant de ta bago, lis iue de toun amour, la rosò de toun jardin, sara la paraulo de toun amo, lou fin mot de ta poulitico, sara lou rai qu'aluminara ta memòri» (Fèlis Gras)

N. B.: Li pouësio prouvençalo de Clouvis Hugues “Lis Oulivado” soun jamai estado publicado

Clouvis Hugues rèsto un di simbèu de l'ounesteta e de la fidelita à l'idèo generouso, fidelita à sa lengo à sa culturo.

Soun obro en prouvençau es mens impourtanto que soun obro franceso, mai es largamen proun majo pèr soun autenticita e soun naturau.

En poulitico, Clouvis Hugues fuguè e restara l'aposto sincère dis idèo li mai justo sènsò òdi e sènsò seitarisme. A viscu la mistico d'un soucialisme. (Marcèu Bonnet)

Fuguè pas un grand pouèto mai si pouèmo delicat soun d'uno sensibleta agudo qu'escoundié uno persounalita doublo. Miejourau barjacaire, espansiéu, tout en de-foro d'aparènci, memo un tantinet vulgàri, aqueste pouèto demoucrati restè pèr sa simpleceta toujor proche lou pople.

- O -

I'a uno carriero Clouvis Hugues dins l'arroundimen XVIIIen de Paris (1906), uno en Ambrun (1907), uno à la Bello-de-Mai, à Marsiho (1909), uno à z-Ais de Prouvènço. A Cavaioun e à z-Ais tambèn, i'a un licèu Clouvis Hugues.



Lou mounumen à Clouvis Hugues en Ambrun

Se vèi un mounumen à Scèus (1908), un en Ambrun (1908), un à Menerbo (1910) esculta pèr sa mouié e un buste i Buto-Chaumont à Paris (1930).



Pichot istouri di persounage cita:

- (1) **Raspail Francés-Vincèns** (Carpentras 1794 - Lou Vau de Marno 1878)

Quimisto, boutanisto, participo i Revoulucioun de 1830 e de 1848. Elegi deputa dins la segundo circouscripciooun de Marsiho (La Bello de Mai) en 1876, es un di foundadou de "L'Ami du Peuple".

- (2) **Giuseppe Garibaldi** (Niço 1807-1882)

Fiéu de marin s'embarco coume móussi en 1822. Es capitàni en 1832. En 1848 tourno mai dóu Bresil après agué coumbatu en Americo dóu Miejour.

Barrulo dins lou mounde entié enjusqu'en 1870 que desbarco à Marsiho emé si Camiso Roujo.

- (3) **Gastoun Crémieux** (Nîmes 1836 - Marsiho 1871)

Nascu dins uno famiho israelito, fai sis estudi de dre à z-Ais, franc-maçoun, en 1857, es coundana à 4 annado de presoun pèr delit de presso. En 1869, soustèn la candidaturo de Gambetta qu'es elegi contro Ferdinand de Lesseps. Avoucat à Nime, es un estremiste ferouge, enebria pèr soun elouquènci.

Prouclamo la Republico à Marsiho en 1870 avans li proumier afrountamen de la Coumuno de Paris. Lou 27 d'avoust de 1870, es coundana à 6 mes de presoun pèr lou Counsèu de Guerro. Es libera lou 4 de setèmbre de la memo annado.

Peirinejo "La Ligue du Midi", patrioto e revouluciounari, refuso de recounèisse l'Assemblado Naciounalo. Se recampo à la Coumuno de Paris. Presido à Marsiho la Coumessioun Despartamental que ramplaço lou Prefèt. Espèron pamens uno recounciliacioun entre lou gouvernamen legau e aquéu de la Coumuno.

Es arresta lou 8 d'abriéu de 1871, es coundana à mort lou 28 de jun. Li gènt dóu gros grun de Marsiho entervenguèron en sa favour. Thiers avié acourda sa gràci, mai es Espivent que lou faguè eisecuta de soun sicap. Es fusilha au Pharo lou 30 de novèmbre.

Poudèn trouba la carriero Gastoun Crémieux dins l'arroundimen 6en de Marsiho.

- (4) **Adóufe Thiers** (Marsiho 1797-Paris 1877)

1836-40, es President dòu Counsèu (Proumié Menistre). En 1840, pren parti contro li capitalisto marsihés. En 1851, fai partido dòu cop d'estat e es arresta. Luchara contro la Coumuno de Paris. Is eleciooun de 1873, es en minourita. Aurié pouscu èstre President de la Republico. Es subre-tout couneigu coume istourian de soun tèms. Es un di foundadou de la IIIenco Republico emé Gambetta.

- (5) **Leoun Gambetta** (Cahors 1838- Li Naut de Seino 1882)
Avoucat, deputa de Bello-Vilo, prouclamo la Republico à Paris, lou 4 de setembre de 1870. Elegi deputa de Marsiho lou 2 de febrié de 1876, sara presidènt de la Chambro di Deputa en 1879, Presidènt d'ou Counsèu en 1882.
- (6) **Vitour Hugo** (Besançoun 1802- Paris 1885)
L'ome pouliti, l'escrivan, lou pouèto...
- (7) **Jùli Guesde** (Paris 1845 - Lille 1928)
Journalisto, ome pouliti, un di baile d'ou Parti Soucialisto tre sa foundacioun.
Foundè lou Partit Oubrié en 1882, à tendènci revouluciounàri.
- (8) **Antide Boyer** (Aubagno 1850-Marsiho 1918)
Nascu dins uno famiho de terraié, faguè mai d'un mestié.
En 1869, defènd la candidaturo de Gambetta. En 1884, devèn candidat soucialisto de la Bello-de-Mai au Counsèu Municipau de Marsiho. Es un ome d'uno forto persounalita, mantenèire di tradicioun e de la lengo prouvençalo.
- (9) **Camélinat**, lou darrié di Coumunard, mort en 1932.

Li journau republican:

- Le Peuple
- L'Egalité
- La Jeune République

Li journau legitimiste:

- La Gazette du Midi
- Le Citoyen
- Le Sémaphore: liberau
- Le Petit Marseillais: moudera

L'ŒUVRE LITTERAIRE DE CLOVIS HUGUES

I Articles dans les journaux marseillais

- Le Peuple

Journal politique depuis le 9 août 1868. G. Naquet en devient le rédacteur en chef. Clovis Hugues y écrit pour la première fois le 20 juillet 1870, il y tient la rubrique provençale jusqu'au 23 mars 1871.

- La République

Journal politique quotidien. Rédacteur en chef: A. Sorbier. Clovis Hugues y collabore dans le courant du mois d'avril 1871.

- Le Diogène

Journal hebdomadaire humoristique et illustré. Deux numéros seulement, un article de Clovis Hugues le 21 mai 1871.

- La Fraternité

Journal de la République, ne paraît qu'au mois de juin 1871. Trois articles de Clovis Hugues.

- La Liberté pour tous

Journal populaire. Ne paraît qu'au mois de juin 1871. Trois articles de Clovis Hugues des 7, 8, 9 juin.

- Le Vrai Marseillais.

Quotidien. 233 numéros (2 chaque jour). N° 1 le 14 juin, Clovis Hugues y collabore.

- La Jeune République

Journal quotidien. Clovis Hugues en est le rédacteur en chef jusqu'au 9 mars 1878, date de son départ pour Paris; il reste un collaborateur du journal.

- Le Petit Provençal.

Depuis le 10 mai 1879, c'est la fusion de "La Jeune République" et du "Rappel Marseillais" racheté par une société composée de "plusieurs députés de gauche et d'extrême gauche. Auguste Thomas en est le rédacteur en chef. Clovis Hugues y collabore jusqu'à sa mort.

II - Ouvrages imprimés reliés en volumes ou en brochures

- Lettre de Marianne aux Républiques.

Marseille, Imp. Clappier, 1871, 19 p.

- Les Intransigeants.

Paris, Les principaux libraires, 1875, 1 ép.

- Poèmes de prison

Paris, Les principaux libraires, 1875, 63 p.

- La Petite Muse

Paris - Les principaux libraires —1876 - 215 p.

- Chansonnette électorale

Marseille, Les principaux libraires, 1876, 4 p.

- Emission de 240 actions de 25 francs.

Pour la fondation du “Réveil du Peuple”, organe républicain du Midi.

Rédacteur en chef: Clovis Hugues. Prospectus signé Clovis Hugues Bulletin de souscription janvier 1876.

Cavaillon (Vaucluse), 3 p. Ce n'est plus à la B. N.

- Pour les ouvriers lyonnais.

Poésies lues au Théâtre Valette

Marseille, Imp. A. Thomas, 1877,4 p.le 17 février 1877.

- Une nuit de Molière

Comédie en un acte en vers, représentée au Théâtre du Gymnase à Marseille le 17 janvier 1879, à l'occasion de l'anniversaire de Molière, suivie d'une poésie à Molière.

Marseille, Laveirarié, 1879,22 p.

-14 juillet, prise de la Bastille

Marseille, Imp. Crémieux, 1881, 1 p.

-La Vierge Rouge

Roman d'amour sous la Commune

S l n d, 1881, 143 p.

- Les Soirs de Bataille

Poésies.

Paris, Lemerre, 1882, 171 p.

- Les Jours de Combat

Poésies.

Paris, Dentu, 1883, 364 p.

- Les Evocations

Poésies.

Paris, G. Charpentier, 1885, 354 p.

- Le Tambourin

Pamphlet paraissant les jeudis. Illustrations de Pasquier.

Paris, 1886, 3 impasse Gaudelet, 224 p.

- Poésies

Publications à 15 centimes.

Paris, Petite bibliothèque universelle, 1886, 160 p.

- Madame Phaéton

Roman 3e mille

Paris, G. Charpentier, 1888, 421 p.

- Le Journal

avec une préface de Henri Bouchot.

Paris, 4 rue des Petits Champs, 1890, 57 p. (société artistique du livre illustré "Paris Vivant").

- Les Marionnettes.

"Le Petit Bob" (Berceuse n° 138, 1891)

"Le Cri-cri" (Bibliothèque théâtrale)

"La grève des mineurs" (n° 142 - 25, V, 1891 Lie J. Strauss, Paris. Tous les samedis.

- Monsieur le Gendarme

Roman villageois.

Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1891, 18 VII, 335 p. Frontisp. (la nouvelle collection).

- Le Peuple Souverain

dans la revue socialiste dirigée par Benoît Malon pp. 249-252.

Parislie socialiste, 1892, 768 p. juill - décembre.

- Le Mauvais Larron

dans la même revue, même cote to. 21 pp. 561-574 (vision dramatique en un tableau représentée pour la première fois à la Maison du Peuple à Paris (17 mars 1895)

- Le Drapeau

et autres extraits de son oeuvre choisis par l'auteur.

Pithivier, A. Nameless, 1899, 19 p. portrait et fac similé. Les classiques primaires (hors d'usage).

- La Chanson de Jehanne d'Arc

Paris, E. Fasquelle, 1900, 360 p.

- Les Roses au Laurier

Poésies: "Devant les piedestaux", "Dans le rêve", "Pour l'idée"

Paris, E. Fasquelle, 1903, 332 p.

- Poésies socialistes

(choix fait par Clovis Hugues)

Paris, A. L. Guyot , 1905, 189 p. (portrait sur couverture)

- Le Sanglot de Jehanne

"Du sacre au bûcher".

Ed. 1906, in. 12 XV, 318 p.

Paris, E. Fasquelle, 1906, XV, 318 p.

- Les Joujoux de Théâtre

Comédies enfantines.

Paris, C. Delagrave, 1906, 211 p. Fig. (Cendrillon, la Boite à musique, la Maison des dimanches, Tyl l'espiègle).

- Le Temps des Cerises

1907 "A la Ville d'Embrun". Illustr. de M. Lecoultrre - 16e mille

Paris, Lie Delagrave, 1948, 232 p. (pas à la B. N., à Bibliothèque Juventa)

- Poésies Choisies

Paris, A. Lemerre, 1935, 8 -252 p.

Introduction de A. Zevaes. Préface de Gustave KAHN.

III - Autres ouvrages en français

- L'Almanach Clovis Hugues

1902

- La femme dans son état le plus intéressantt.

1870 cité dans "Encyclopédie socialiste" (Jean Lorris) dans le "Dictionnaire du socialisme".

- Le sommeil de Dante

Drame en vers en 5 actes, joué une seule fois.

“Encyclopédie socialiste”, “Dictionnaire du socialisme”, “La Grande encyclopédie”.

- Le neuf thermidor

Cité dans “Encyclopédie socialiste” et “Dictionnaire du socialisme”. Paru dans les “Oeuvres posthumes” de G. Crémieux.

- Les roses du Laurier

Paris, 1903

- Sampiero Corso

Cité de sa main “notes biographiques” Musée Arbaud (archives) et sur son monument à Embrun (8 août 1909)

- Monsieur le bandit

Un acte en vers joué au théâtre français vers 19?8, cité dans “Anthologie des postes français” et dans les archives du Musée Arbaud.

- L'Etoile

Comédie en un acte en vers (“La Grande Encyclopédie”, représentée au Théâtre Indépendant 1888 - Musée Arbaud)

- La Chanson de l'Ecole

(Embrun) Cité par A. Zevaes comme une oeuvre inachevée.

Ces ouvrages ont été signalés par plusieurs biographes comme Charles Verecque, Thieme... et sur son monument à Embrun

IV - Oeuvres en italien

- Francia et Italia

Ode.

Gênes (30 décembre 1877)

Il violino di Paganini

Poème.

Gênes (3 février 1878)

V - Ouvrages sur Clovis Hugues

- Poètes et prosateurs

“Anthologie contemporaine des écrivains français et belges”.

Albert de Nocée, 2e série, vol. 22 n° 10 ,1888, Bruxelles.

Messageries de la Presse, Paris, Librairie universelle, 12 p.

(7 poèmes de Clovis Hugues)

- Les poètes de la Commune de Paris

J. Varloot , Paris 1951

- La Commune de Marseille

A. Olivesi, 1950, Paris

- O -

Còpi interdicho

Reserva pèr aquéli qu'an la licènci d'utilisacioun

Tóuti dre reserva - Tous droits réservés

© Centre International de l'Ecrit en Langue d'oc - 1996

Tèste, meso en pajo, fotò e maqueto realisa pèr Tricò Dupuy
en sa qualita de mèmbre dòu Counsèu d'Amenistracioun dòu C.I.E.L. d'Oc

